



RIJEČI DOBRODOŠLICE

Poštovani učesnici 43. Sandžačkih igara "Goražde 2006.", dragi prijatelji!

Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Vladi kantona i gradu Goraždu pripala je čast da ove 2006.godine po treći put budemo domaćini Sandžačkih igara, jedne od najstarijih i najmasovnijih sportskih manifestacija amatera u Evropi, koja je kroz svoju bogatu historiju od 1954.godine njegovala zdrav sportski duh, a prije svega drugarstvo i uspostavljanje čvrste saradnje među mladim ljudima, sportistima..

Nema razloga da tako ne bude i ove godine na 43. Sandžačkim igramama u Bosansko-podrinjskom kantonu i gradu Goraždu čiji vas stanovnici dočekuju otvorena srca sa dubokim uvjerenjem da će mlađi ljudi, učesnici Igara, bez obzira na nacionalnu pripadnost i vjersko opredjeljenje, bez obzira na granice i raznorazne podjele, kroz sport i međusobno druženje nastaviti tradiciju dobrih međususjedskih odnosa gradova i općina u ovom dijelu BiH i susjednih zemalja.

Mir i tolerancija- glavni su moto 43. Sandžačkih igara u Goraždu, igara koje su oduvijek bile više od igre za ljude što su vijekovima živjeli zajedno na ovim prostorima.

Učinili smo sve da se ovdje osjećate kao kod svoje kuće. Želimo da vam vrijeme provedeno u našem kantonu ostane u što ljepšem sjećanju i da iz ovog grada na prelijepoj rijeci Drini odate bogatiji za nove i još čvršće stare prijateljske veze koje čine naš život boljim i plemenitijim.

Neka to prijateljstvo i sjećanje na Goražde ostane zauvijek u vašim srcima i mislima, kao što je vječna i besmrtna plahovita rijeka koja teče ispod drinskih mostova i svjedoči o prolaznosti vremena i hrabrim, gostoljubivim ljudima koji nastanjuju njene obale.

Dobrodošli u Bosansko-podrinjski kanton Goražde!

Premijer BPK-a Goražde

Nazif Uručić, dipl. politolog



Foča-Ustikolina



Goražde



Pale-Prača



SADRŽAJ

- 1) DOGOVOR O ORGANIZACIJI SANDŽAČKIH IGARA, PRAVILNICI I DRUGA NORMATIVNA AKTA (4)
- 2) SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM FINANSIRANJU DIJELA TROŠKOVA SANDŽAČKIH IGARA (8)
- 3) PRAVILNIK O RADU KONFERENCIJE SANDŽAČKIH IGARA (9)
- 4) PRAVILNIK O RADU IZVRŠNO OPERATIVNOG ODBORA SANDŽAČKIH IGARA (11)
- 5) PRAVILNIK O RADU RUKOVODSTVA TAKMIČENJA I PROGRAMA SANDŽAČKIH IGARA I RADU POMOĆNIH ORGANA KONFERENCIJE SANDŽAČKIH IGARA (14)
- 6) PRAVILNIK O KONKURSU ZA DODJELU ORGANIZACIJE ZAVRŠNE SMOTRE SANDŽAČKIH IGARA (18)
- 7) PRAVILNIK O RADU ORGANIZACIONOG ODBORA ZAVRŠNE SMOTRE SANDŽAČKIH IGARA (20)
- 8) PRAVILNIK O ŽRIJEBANJU EKIPA NA SANDŽAČKIM IGRAMA (22)
- 9) PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU NAJBOLJE EKIPE OPŠTINE U SPORTSKOM PONAŠANJU KROZ SANDŽAČKE IGRE (25)
- 10) 10. OPŠTA PRAVILA, OPŠTE I POSEBNE PROPOZICIJE SANDŽAČKIH IGARA (28)
- 11) OPŠTE PROPOZICIJE SANDŽAČKIH IGARA (31)
- 12) POSEBNE PROPOZICIJE SANDŽAČKIH IGARA (35)



1. DOGOVOR O ORGANIZACIJI SANDŽAČKIH IGARA, PRAVILNICI I DRUGA NORMATIVNA AKTA

DOGOVOR O ORGANIZACIJI SANDŽAČKIH IGARA

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Na osnovu člana 25. stava 1. tačka 8. Statuta Sportskog saveza Sandžaka, donijet je zaključak da je organizovanje Sandžačkih igara djelatnost od posebnog društvenog interesa. Osnovni zadatak je svestrano i potpuno fizičko vaspitanje mlade generacije.

Član 2.

Sandžačke igre obuhvataju:

1. idejno vaspitni rad sa omladinom,
2. razvijanje i aktivno bavljenje fizičkom kulturom i sportom,
3. borbu za proširenje i izgradnju materijalne baze fizičke kulture,
4. razvijanje i širenje kulture među omladinom,
5. zaštitu i unapređenje prirode i čovjekove sredine.

Član 3.

Zadaci Sandžačkih igara su:

1. stalna i sistematska aktivnost cjelokupnog rada koji masovno obuhvata školsku, radničku, studentsku i seosku omladinu u jedinstven planski sistem takmičenja sa svim fazama pred-takmičenja na nivou opštine,
2. obezbjeđuju potpun kontinuitet i masovnost, tako da finalni dio Sandžačkih igara kao završna smotra predstavlja najidealniju selekciju – reprezentaciju gradova i opština učesnica,
3. takmičenja traju i stalno se održavaju, a završni dio finala ili finalne prirede Sandžačkih igara organizuje se svake godine u mjesecu julu, i to u principu u prvoj polovini mjeseca jula, vezano za postojeće Istorische datume, ili prema dogovoru učesnika, odnosno na prijedlog Organizacionog odbora opštine domaćina,
4. finalni dio Sandžačkih igara održava se svake godine u drugom gradu – opštini, na teritoriji Sandžaka prema utvrđenom principu na bazi broja opština učesnica iz svake opštine.

Član 4.

Amblem Sandžačkih igara je u obliku štita.

Amblem sadrži silizovane figure gimnastičara.

Oblik amblema : figure su u zelenoj, plavoj ili nekog drugoj boji, tekst je tamno-plave boje, a olimpijski krugovi su plave, žute, crne, zelene i crvene boje, dok zastave imaju svoje ustaljene boje.

Član 5.

Zastava igara je nebo plave boje, dimenzija 4,00 X 1,60 m sa amblemom igara u sredini, u gornjem dijelu je napisano: "Sandžačke igre".



ORGANI SANDŽAČKIH IGARA

Član 6.

Organi Sandžačkih igara su:

1. Konferencija,
2. Stalni odbor,
3. Rukovodstvo takmičenja finalne priredbe.

KONFERENCIJA SANDŽAČKIH IGARA

Član 7.

Konferencija je najviši organ Sandžačkih igara.

Konferencija Sandžačkih igara može biti redovna i vanredna.

Konferencija Sandžačkih igara u vrijeme finalnog dijela takmičenja ima tretman stalnog zasjedanja i traje kao jedinstvena sjednica.

Član 8.

Konferencija Sandžačkih igara:

1. utvrđuje osnovne smjernice razvoja i unapređenja Sandžačkih igara i aktivno učestvuje i utiče na opšti program fizičke kulture na području koje Sandžačke igre obuhvataju u smislu usmjeravanja rada i programa Sandžačkih igara,
2. donosi, dopunjuje i mijenja Društveni dogovor, opšta i posebna pravila Sandžačkih igara, propozicije i druga akta,
3. ustanovljava i kreira politiku organizacije i sprovođenje Sandžačkih igara,
4. kao predstavničko tijelo svih opština zasnovano na delegatskom principu, Konferencija Sandžačkih igara formira i sprovodi politiku na osnovu potreba i zadataka svih udruženih opština. Ta opšta politika i usvojeni programi moraju imati punu saglasnost, podršku i povjerenje svih udruženih opština. Na taj način Konferenciji Sandžačkih igara pripada priznanje pravnog i legitimnog predstavnika i status reprezentanta na zajedničkom poslu na polju fizičke kulture i sporta,
5. donosi odluke o prijemu i isključenju opština iz Sandžačkih igara,
6. na osnovu prijedloga Ministarstva za omladinu i sport, delegacija opštine i Organizacionog odbora opštine domaćina završnih priredbi Sandžačkih igara, potvrđuje mandat članova Stalnog odbora Sandžačkih igara,
7. bira članove rukovodstva takmičenja završne priredbe Sandžačkih igara i imenuje ostala pomoćna tijela i komisije Sandžačkih igara, kao i sekretara Konferencije Sandžačkih igara,
8. donosi svoj godišnji program rada,
9. ocjenjuje rad i uspjeh Sandžačkih igara,
10. ističe zasluge, nagrađuje i predlaže za pohvale, odlikovanja i drugo, pojedince, aktiviste i institucije nadležnim forumima,
11. raspravlja o odlukama po žalbama donijetim na sjednici odbora Sandžačkih igara, kao drugostepenom organu, ukoliko neka od učesnica traži preispitivanje istih,
12. donosi poslovnik o radu Konferencije Sandžačkih igara.

Član 9.

Konferenciju Sandžačkih igara sačinjavaju po jedan delegat iz svake opštine učesnica Sandžačkih igara, tri delegata opštine domaćina, po jedan delegat Ministarstva za omladinu i sport, Saveza organizacija fizičke kulture BiH i po jedan delegat predstavnik gostiju.

Broj delegata koji sačinjavaju Konferenciju zavisi od broja opština učesnica Sandžačkih igara. Delegata biraju potpisnici Ovog dogovora.

43. SANDŽAČKE IGRE



U radu konferencije može učestvovati i više predstavnika potpisnika ovog Dogovora, a pravo odlučivanja imaju samo delegati Konferencije.

Član 10.

Sve ostalo regulisano je Pravilnikom o radu Stalnog odbora i Poslovnikom o radu Konferencije Sandžačkih igara.

Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara

Član 11.

Izvršno operativni odbor Konferencije Sandžačkih igara ima onoliko članova koliko je opština učesnica.

Delegati za Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara biraju se po ključu:

1. po jedan delegat Ministarstva za omladinu i sport i republičkih konferencija omladinskih saveza: BiH,
2. po dva zajednička kandidata za opštine učesnice iz opština koje učestvuju na Sandžačkim igrama,
3. Predsjednik Izvršno operativnog odbora budućih Sandžačkih igara,
4. Delegat opštine domaćina finalne priredbe Sandžačkih igara,
5. Sekretar Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara.

Član 12.

Mandat članova u Odboru Sandžačkih igara traje dvije godine, izuzev sekretara Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara čiji mandat traje jednu godinu.

Član 13.

Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara radi na osnovu Pravilnika o radu Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara, koga usvaja Konferencija Sandžačkih igara.

RUKOVODSTVO TAKMIČENJA I PROGRAMA SANDŽAČKIH IGARA

Član 14.

Rukovodstvo takmičenja i programa Sandžačkih igara je operativni organ Konferencije Sandžačkih igara koji rukovodi cijelokupnim takmičenjem i u potpunosti organizuje i sprovodi program finalnog dijela Sandžačkih igara.

Rukovodstvo takmičenja bira Konferencija Sandžačkih igara na zajednčki prijedlog Organizacionog odbora finalne priredbe i Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara.

Član 15.

Rukovodstvo takmičenja i programa Sandžačkih igara je posebno ovlašćen organ Konferencije Sandžačkih igara i u svom radu djeluje operativno i odlučuje potpuno samostalno.

Struktura ovog rukovodstva je sljedeća:

- glavni rukovodilac takmičenja,
- tehnički rukovodilac programa takmičenja koji je ujedno i zamjenik glavnog rukovodioca,
- predsjednik Zbora sudija –Vrhovni sudija,
- rukovodilac za informisanje i izdavanje biltena,
- sekretar.

**Član 16.**

Rukovodstvo takmičenja i programa Sandžačkih igara radi po Pravilniku koji usvaja Konferencija Sandžačkih igara.

POMOĆNI ORGANI SANDŽAČKIH IGARA**Član 17.**

Pomoćni organi Sandžačkih igara su:

- ▶ sudijske komisije po sportskim granama,
- ▶ vrhovna sudijska komisija,
- ▶ komisija za žalbe i disciplinske prekršaje,
- ▶ bodovna komisija.
- ▶ Ovi zvanični organi rade po Pravilniku koji usvoji Konferencija Sandžačkih igara.

Član 18.

Završnim – finalnim dijelom Sandžačkih igara rukovodi Organizacioni odbor Sandžačkih igara koji se formira na zajedničkoj sjednici delegata društveno-političkih organizacija opštine domaćina. On radi na osnovu Upustva koje usvaja Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara, a potvrđuje ga Konferencija Sandžačkih igara.

Član 19.

Sve ostalo je regulisano Opštim pravilima Sandžačkih igara koje donosi Konferencija Sandžačkih igara.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 20.**

Društveni dogovor o organizaciji Sandžačkih igara stupa na snagu po usvajanju od strane Konferencije.

Član 21.

U slučaju prestanka održavanja Sandžačkih igara imovina i dokumentacija prenosi se na Ministarstvo prosvete i sporta koje je dužno tu imovinu i dokumentaciju čuvati i vratiti ukoliko u roku od 5 godina Sandžačke igre nastave sa radom.

Član 22.

Ovaj Dogovor se može mijenjati i dopunjavati na Konferenciji Sandžačkih igara u smislu člana 8.



2. SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM FINANSIRANJU DIJELA TROŠKOVA SANDŽAČKIH IGARA

Član 1.

Ovim Samoupravnim sporazumom se, putem udruživanja, obezbeđuju sredstva za finansiranje dijela troškova organizacije Sandžačkih igara.

Član 2.

Sredstva obezbjeđena ovim Sporazumom uplaćuju se opštini, domaćinu Sandžačkih igara najkasnije 30 dana prije početka održavanja Sandžačkih igara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na osnovu pismenog zahtjeva opštine domaćina.

Član 3.

Sredstva obezbjeđena ovim sporazumom troše se namjenski.

Član 4.

Organizacioni odbor Sandžačkih igara potpisnicima Sporazuma dostavlja izvod iz Finansijskog plana Sandžačkih igara sa prikazom troškova koji se finansiraju ovim Sporazumom i to najkasnije 60 dana prije početka održavanja Sandžačkih igara i Finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima u roku od 60 dana po završetku Sandžačkih igara.

Član 5.

Ministrstvo prosvete i sporta, BiH se obavezuju da snose troškove (dnevnice, troškovi prevoza i sudijske takse) za sve delegirane sudije iz svoje Republike za sve vrijeme trajanja Sandžačkih igara.

Član 6.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da se iznosi sredstava iz ovog sporazuma svake godine uvećavaju za procenat troškova života.

Izvršno operativni Sandžačkih igara utvrđuje iznos sredstava iz prethodnog stava najkasnije do 15.novembra za narednu godinu.

Član 7.

Ovaj Sporazum može se mijenjati na inicijativu svakog potpisnika.

Inicijativa o izmjeni pokreće se preko Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara.



3. PRAVILNIK O RADU KONFERENCIJE SANDŽAČKIH IGARA

Član 1.

Konferencijom Sandžačkih igara rukovodi predsjednik Konferencije koga bira Konferencija Sandžačkih igara na svojoj prvoj sjednici koja se saziva na prijedlog Organizacionog odbora Opštine, domaćina finalne priredbe Sandžačkih igara i Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara.

Član 2.

Konferencija radi i odlučuje javno na svojim sjednicama.

Član 3.

Mandat delegatima Konferencije traje od delegiranja do završetka finalnog dijela Sandžačkih igara.

Član 4.

Prvu sjednicu Konferencije saziva predsjednik Organizacionog odbora Sandžačkih igara u Sporazumu sa Izvršno operativnim odborom Sandžačkih igara, a najkasnije prvi mjesec od konstituisanja Organizacionog odbora Sandžačkih igara.

Član 5.

Konferencija Sandžačkih igara se sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta u toku godine. Konferenciju Sandžačkih igara saziva predsjednik najmanje 15 dana prije održavanja, predlaže dnevni red Konferencije Sandžačkih igara, priprema i dostavlja materijale za sjednicu. Predsjedniku u radu pomaže sekretar Stalnog odbora Sandžačkih igara.

Konferencija se može sazvati i na zahtjev 1/3 delegata Konferencije Sandžačkih igara.

Konferenciju Sandžačkih igara može sazvati i Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara.

Član 6.

Konferencija Sandžačkih igara punovažno odlučuje samo ako je prisutno više od polovine delegata Konferencije Sandžačkih igara.

U protivnom sjednica se odlaže i zakazuje nova za 7 dana, ako ni tada nema kvoruma, Konferencija Sandžačkih igara se može održati i punovažno odlučivati sa prisutnih 1/3 delegata Konferencije.

Član 7.

Konferencija Sandžačkih igara donosi akte u vidu odluka zaključaka, preporuka i drugih dokumenata.

Član 8.

Konferencija Sandžačkih igara odlučuje većinom glasova prisutnih delegata Konferencije Sandžačkih igara.

Član 9.

Odluke i druga akta koja su u vezi sa Društvenim dogовором, Pravilnikom o radu Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara, Pravilnikom o radu Rukovodstva takmičenja i progra-

43. SANDŽAČKE IGRE



mom Sandžačkih igara, Pravilnikom o radu Pomoćnih organa Konferencije Sandžačkih igara, Opštim pravilima Sandžačkih igara kao i Opštim i Posebnim propozicijama, Programom i satnicom završne priredbe su obaveza za sve opštine učesnice Sandžačkih igara.

Član 10.

Vanredna Konferencija Sandžačkih igara se saziva po istom postupku kao i redovna Konferencija Sandžačkih igara.

Vanredna Konferencija Sandžačkih igara se saziva i odlučuje samo o konkretnim pitanjima zbog čega je i sazvana.

Član 11.

Konferencija Sandžačkih igara radi po dogovoru o organizaciji Sandžačkih igara i ovom Poslovniku.



4. PRAVILNIK O RADU IZVRŠNO OPERATIVNOG ODBORA SANDŽAČKIH IGARA

Član 1.

Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara je izvršni organ Konferencije Sandžačkih igara.

Član 2.

Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara broji članova koliko ima i učesnica.

Članovi Odbora Sandžačkih igara delegiraju se po ključu:

1. po jedan delegat Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Republike Crne Gore,
2. po dva delegata zajednička za opštine iz republika koje učestvuju na Sandžačkim igramama,
3. delegat opštine domaćina završne priredbe Sandžačkih igara,
4. sekretar Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara,
5. predsjednik Izvršno operativnog odbora budućih Sandžačkih igara,

Član 3.

Delegate iz prethodnog člana predlažu:

1. Izvršni organi Ministarstva prosvete i sporta,
2. delegati opština pojedinih republika,
3. predstavnika opštine domaćina i sekretara Izvršno operativnog odbora predlaže Organizacioni odbor domaćina završne priredbe.

Član 4.

Mandat članova Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara traje dvije godine, izuzev sekretara Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara čiji mandat traje 1 godinu.

Za člana Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara može biti birano isto lice najviše dva puta uzastopno.

Članu – delegatu Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran, ukoliko bude opozvan od organa koji su ga delegirali.

Član 5.

Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, a u toku finalne priredbe Sandžačkih igara Odbor održava sjednice svaki dan.

Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara svoje odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 6.

Zadaci i nadležnosti Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara su:

- priprema materijala za Konferenciju Sandžačkih igara,
- stara se o izvršenju odluka i zaključaka Konferencije Sandžačkih igara,
- priprema prijedloge, izmjene i dopune Ovog dogovora i drugih normativnih akata i predlaže ih Konferenciji Sandžačkih igara na usvajanje,
- priprema akcije i druge mјere na unapređenju programa Sandžačkih igara i stara se o sprovođenju pravilne organizacije završne priredbe Sandžačkih igara,
- bira predsjednika, potpredsjednika i sekretara Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara,
- zastupa Konferenciju Sandžačkih igara u okviru datih ovlašćenja i imenuje predstavnike u



43. SANDŽAČKE IGRE

- druge organizacije i forume,
- prema potrebi formira svoja radna tijela za obavljanje posebnih zadataka i imenuje članove tih tijela,
- učestvuje u radu na sjednicama Konferencije Sandžačkih igara,
- raspravlja o zahtjevima i kandidaturi za organizovanje završne priredbe i priprema prijedloge za Konferenciju Sandžačkih igara,
- sarađuje sa Organizacionim odborom opštine domaćina završne priredbe Sandžačkih igara,
- donosi svoj godišnji program rada,
- usvaja prijedlog satnice i programa finalnog dijela Sandžačkih igara,
- kao drugostepeni organ odlučuje po žalbama na odluke Disciplinske i drugih komisija,
- prati rad Sudijske komisije, odnosno sudija,
- prati rad Bodovne komisije i otklanja eventualne nedostatke unijete u biltene,
- priprema prijedlog ocjene rada i uspjeha Sandžačkih igara,
- predlaže Konferenciji Sandžačkih igara dodjeljivanje priznanja, pohvala odlikovanja i drugo, pojedincima i ekipama dodjeljuje nagradu za fer-plej na igrama prema utvrđenim kriterijumima,
- odlučuje i o drugim pitanjima koja su u nadležnosti Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara postavljena ovim Pravilnikom i drugim opštlim aktima i odlukama Konferencije Sandžačkih igara.

Član 7.

PREDSJEDNIK IZVRŠNO OPERATIVNOG ODBORA SANDŽAČKIH IGARA

Mandat predsjednika traje četiri godine.

Predsjednika Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara bira Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara iz reda svojih članova, u pravilu delegata opštine domaćina završne priredbe Sandžačkih igara.

Predsjednik Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara:

- zakazuje sjednice Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara i stara se o pripremi sjednica Izvršno operativnog odbora i Konferencije Sandžačkih igara.
- Koordinira poslove između Izvršno operativnog odbora, Konferencije Sandžačkih igara i organizacionog odbora opština domaćina završne priredbe,
- Obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom i poslovnikom, odlukama i zaključcima Konferencije Sandžačkih igara i Pravilnikom o radu Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara.
- Za svoj rad predsjednik je odgovoran Izvršno operativnom odboru i Konferenciji Sandžačkih igara.

Član 8.

POTPREDSJEDNIK IZVRŠNO OPERATIVNOG ODBORA SANDŽAČKIH IGARA

Potpredsjednika Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara bira Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara iz redova svojih članova, na prijedlog budućeg domaćina finalnog dijela Sandžačkih igara.

Potpredsjednik Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara najneposrednije sarađuje sa predsjednikom i obavlja poslove iz nadležnosti Izvršno operativnog odbora, za koje ga Izvršno operativni odbor ovlasti.

U svemu zamjenjuje predsjednika Izvršno operativnog odbora u njegovoj odsutnosti.

Za svoj rad je odgovoran Izvršno operativnom odboru Sandžačkih igara.



Član 9.

SEKRETAR IZVRŠNO OPERATIVNOG ODBORA SANDŽAČKIH IGARA

Sekretara Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara bira Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara iz redova istaknutih društveno-sportskih radnika opštine domaćina završne priredebe.

Mandat Sekretara Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara traje jednu godinu.

Sekretar Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara:

- ▶ organizuje obavljanje svih administrativnih i tehničkih poslova Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara,
- ▶ Stara se o blagovremenom sprovodenju odluka Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara i stara se o blagovremenom razmatranju ili razradi svih pitanja Konferencije Sandžačkih igara, odnosno Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara,
- ▶ Zajedno sa predsjednikom priprema sjednice Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara,
- ▶ Brine se i čuva cjelokupnu dokumentaciju o radu Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara i Konferencije Sandžačkih igara i završne priredebe Sandžačkih igara,
- ▶ Po usvajanju dokumenata od strane Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara, odnosno Konferencije Sandžačkih igara, iste dostavljaju Muzeju Sandžačkih igara Prijepolje, izuzev knjiga zapisnika koju dostavlja narednoj opštini domaćinu. Ukoliko se knjiga zapisnik popuni, istu je dužan dostaviti Muzeju Sandžačkih igara u Prijepolju,
- ▶ Komplete biltena, sa svim zaključcima i odlukama Konferencije Sandžačkih igara, u zajednici za Organizacionim odborom opštine domaćina, dostavlja Ministarstvu prosvete i sporta, a poslednji Bilten svim učesnicima završne priredebe. Dostavu materijala konstatuje u knjizi zapisnika,
- ▶ Obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatku Konferencija, odnosno Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara.
- ▶ Sekretar Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara je za svoj rad odgovoran Izvršno operativnom odboru Sandžačkih igara.

Član 10.

Sjedište Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara je u opštini domaćina završne priredebe Sandžačkih igara.

Član 11.

Do utvrđivanja Samoupravnog sporazuma o načinu finansiranja rada Izvršno operativnog odbora, materijalni troškovi Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara padaju na teret domaćina završne priredebe, dok putni troškovi delegata padaju na teret organizacija koje su ih delegirale.

Član 12.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i u postupku koji važi za njegovo donošenje.

Član 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Konferencije Sandžačkih igara, a primjenjivaće se odmah po usvajanju.



5. PRAVILNIK O RADU RUKOVODSTVA TAKMIČENJA I PROGRAMA SANDŽAČKIH IGARA I RADU POMOĆNIH ORGANA KONFERENCIJE SANDŽAČKIH IGARA

Član 1.

Rukovodstvo takmičenja Sandžačkih igara i programa Sandžačkih igara jeste operativni organ Konferencije Sandžačkih igara, koji rukovodi cijelokupnim takmičenjem i u potpunosti organizuje i sprovodi program završne priredbe Sandžačkih igara.

Član 2.

Rukovodstvo takmičenja i programa Sandžačkih igara bira Konferencija Sandžačkih igara na prijedlog Organizacionog odbora i Stalnog Odbora Sandžačkih igara.

Član 3.

Rukovodstvo takmičenja i programa Sandžačkih igara u svome radu djeluje operativno i odlučuje samostalno. I ako je posao Rukovodstva takmičenja i programa Sandžačkih igara raznovrstan i podijeljen, ovaj organ djeluje zajednički – jedinstveno.

Organizacija rada Rukovodstva takmičenja i programa Sandžačkih igara ima sljedeću strukturu:

1. Glavni rukovodilac takmičenja Sandžačkih igara;
2. Tehnički rukovodilac takmičenja i programa Sandžačkih igara;
3. Predsjednik Zbora sudija na Sandžačkim igarama – vrhovni sudija;
4. Rukovodilac za informacije i izdavanje Biltena Sandžačkih igara i
5. Sekretar.

Član 4.

Glavni rukovodilac takmičenja Sandžačkih igara je lice koje rukovodi propozicijama Sandžačkih igara.

Glavni rukovodilac takmičenja Sandžačkih igara u potpunosti sprovodi usvojene norme opštih i posebnih propozicija i načela sistema takmičenja Sandžačkih igara.

Glavni rukovodilac takmičenja Sandžačkih igara stara se za potpuno sprovođenje satnice i drugih usvojenih uslova takmičenja, pa je za to i odgovoran.

Glavni rukovodilac takmičenja Sandžačkih igara sarađuje sa Odborom Sandžačkih igara i dužan je da redovno obavještava Odbor o toku takmičenja.

Glavni rukovodilac takmičenja prisustvuje sjednicama Odbora Sandžačkih igara.

Član 5.

Tehnički rukovodilac programa Sandžačkih igara je lice koje na osnovu usvojenog opštег programa finansijskog dijela Sandžačkih igara vrši organizovanje, pripremanje i potpuno ostvarenje cijelokupnog programa nad kojima ima stalni uvid i za koje je odgovaran.

Tehnički rukovodilac programa Sandžačkih igara je dužan da obezbijedi sve potrebne uslove: terene, objekte, opremu, pribor, rezervne i ostalo za normalno i uspješno odvijanje programa Sandžačkih igara.

Tehnički rukovodilac programa Sandžačkih igara je odgovoran da osigura izvođenje svih takmičenja i priredbi.

Na zahtjev Odbora Sandžačkih igara otklanja sve nedostatke kako bi se završna priredba Sandžačkih igara održala bez poteškoća i u predviđenom roku.



Član 6.

Predsjednika Zbora sudija za izvršni dio Sandžačkih igara bira Konferencija iz sastava Stalnog Odbora, ili Zbora sudija neke od Ministarstva za omladinu i sport. Predsjednik Zbora sudija rukovodi Zborom sudija.

Predsjednik Zbora sudija određuje delegate za kontrolu suđenja utakmica i uopšte takmičenja. Za svoj rad i rad Zbora sudija, predsjednik Zbora sudija odgovoran je Konferenciji Sandžačkih igara.

Član 7.

Rukovodilac za informacije i izdavanje Biltena Sandžačkih igara je lice koje sređuje, obrađuje, obavještava, objavljuje i izdaje sve zvanične, ovjerene i registrovane podatke, rezultate i informacije putem raspoloživih glasila i Biltena Sandžačkih igara.

Član 8.

Sekretar je lice koje obezbeđuje efikasno i blagovremeno pristizanje svih podataka i informacija u vezi sa programom takmičenja Sandžačkih igara i odgovoran je za ispravnost svih dokumenata.

Sekretar uredno vodi službenu dokumentaciju takmičenja i poslovne knjige Rukovodstva takmičenja. Tako sređena dokumenta, poslovne knjige, biltene sa rezultatima, zapisnike i druge, predaje po završetku Sandžačkih igara narednom organizatoru Sandžačkih igara.

Član 9.

Pomoćni organi Konferencije Sandžačkih igara su:

1. Sudijske komisije po sportskim granama;
2. Vrhovna sudijska komisija;
3. Komisija za žalbe i disciplinske prekršaje;
4. Bodovna komisija.

Ove komisije, kao i sve pomoćne organe, bira Konferencija Sandžačkih igara.

Član 10.

Sudijske komisije po sportskim granama sačinjavaju po trojica sudija, koje sude na Igrama, a imenuje ih Zbor sudija na sastanku prije početka Ibara. Za predsjednike komisija imenuju se sudije najstarije po rangu.

Sudijske komisije po sportskim granama vrše delegiranje sudija za utakmice – susrete – mečeve, prate rad na suđenju, utiču na ujednačenost kriterijuma suđenja, otklanjaju učinjene greške i propuste i rješavaju o disciplinskim prestupima sudija.

Član 11.

Vrhovna sudijska komisija sastoji se od tri člana:

1. predsjednik Zbora sudija – vrhovni sudija;
2. delegat Stalnog Odbora Sandžačkih igara;
3. član sudijskog Zbora.

Vrhovna sudijska komisija prati rad Zbora sudija, koordinira delegiranje i rasporede i brine se o svim drugim problemima sudijske službe Sandžačkih igara.



Član 12.

O cjelokupnom toku suđenja Vrhovna sudijska komisija izvještava redovno Konferenciju Sandžačkih igara.

Član 13.

Za učinjene prekršaje prema pravilima sudijske organizacije odnosno grane sporta, sudija može biti kažnjen udaljenjem sa suđenja za vreme trajanja Sandžačkih igara, uz obaveštenje nadležnoj sudskej organizaciji republike iz koje je sudija delegiran.

Ukoliko se radi o većem prekršaju predsjednik Zbora sudija, dužan je pismeno obavijestiti Odbor Sandžačkih igara o cjelokupnom događaju.

Član 14.

Predsjednik Zbora sudija, da bi pokrenuo postupak, dužan je uzeti pismenu izjavu od sudije, delegata, rukovodioca te grane sporta i na osnovu tako kompletirane dokumentacije pokrenuti disciplinski postupak.

U slučaju podnošenja žalbe kompletan materijal dostaviti Odboru Sandžačkih igara na dalji postupak.

Član 15.

Komisija za žalbe i disciplinske prekršaje rješava sve upućene prijave za disciplinsko kažnjavanje u prvom stepenu.

Predsjednik Komisije, da bi mogao pokrenuti postupak dužan je da pored najavljenе žalbe-prigovora pribavi i pismenu izjavu od okrivljene stranke, sudije i delegata i rukovodioca te sportske grane pa da na osnovu prikupljene dokumentacije pokrene postupak.

U slučaju podnošenja žalbe kompletan materijal dostaviti Odboru Sandžačkih igara na dalji postupak.

Član 16.

Članove Komisije za žalbe i disciplinske prekršaje imenuje Konferencija Sandžačkih igara.

Komisiju za žalbe i disciplinske prekršaje čine 3 stalna člana (iz svake republike po jedan) i dva promenjiva, i to: rukovodilac odnosne grane sporta i jedan član Zbora sudija odnosno granu sporta koga delegira Zbor sudija.

Predsjednik Komisije za žalbe i disciplinske prekršaje je imenovan član iz republike čija je opština domaćin završne priredbe.

Član 17.

Sve odluke Komisije za žalbe i disciplinske prekršaje moraju biti saobrazne Društvenom dogovoru o organizaciji Sandžačkih igara i drugim normativnim aktima, kao i aktima odnosnog strukovnog saveza.

Član 18.

Na odluku Komisije može se uložiti prigovor, u roku od 2 sata od uručenja odluke, Odboru Sandžačkih igara koji je drugostepeni organ.

Član 19.

Bodovna komisija ima zadatak, da vodi evidenciju i vrši sve ukupno sumiranje osvojenih bodova u takmičenju ekipa i pojedinaca, te da ustanovi plasman i konstatiše poredak u plasmanu



ekipa i pojedinaca i proglaši sveukupnog pobjednika Sandžačkih igara.
Bodovna komisija u svom radu se pridržava donijetih i usvojenih pravila Sandžačkih igara kao i opštih i posebnih propozicija Sandžačkih igara.

Bodovnu komisiju čine:

- ▶ tri člana Konferencije Sandžačkih igara,
- ▶ rukovodilac takmičenja prema funkciji,
- ▶ rukovodilac za informacije i izdavanje Biltena Sandžačkih igara.

Član 20.

Na rad bodovne komisije može se uložiti žalba – prigovor Odboru Sandžačkih igara – najkasnije u roku od četiri sata od izlaska Biltena.

Član 21.

Za rukovođenje takmičenja Žimskih Sandžačkih igara Organizacioni odbor domaćina imenuje rukovodstvo takmičenja u odnosu na potrebe programa Žimskih Sandžačkih igara, a u saglasnosti sa ovim Pravilnikom.

Član 22.

Sve ostale primjedbe, kako i takmičenja ovog Pravilnika daje Stalni Odbor Sandžačkih igara.

43. SANDŽAČKE IGRE



6. PRAVILNIK O KONKURSU ZA DODJELU ORGANIZACIJE ZAVRŠNE SMOTRE SANDŽAČKIH IGARA

Član 1.

Sve opštine učesnice Sandžačkih igara imaju pravo da podnesu zahtjev o kandidaturi za organizovanje završne priredbe Sandžačkih igara. Zahtjev se podnosi pismeno i sa odgovorom na sve zahtjeve koji se predviđaju Konkursom o organizovanju završne priredbe Sandžačkih igara. Zahtjev se podnosi Konferenciji Sandžačkih igara, posredstvom Izvršno operativnog odbora Sandžačkih igara.

Član 2.

Konkurs i uslove Konkursa raspisuje Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara na osnovu Ovog dogovora o organizaciji Sandžačkih igara kao i drugih posebnih odluka Konferencije Sandžačkih igara.

Konkurs se raspisuje u Biltenu Sandžačkih igara najmanje tri mjeseca prije odlučivanja o organizatoru narednih Sandžačkih igara.

Uslovi konkursa u osnovi sadrže:

1. da je učesnik u konkursu do sada učestvovao najmanje tri puta na Sandžačkim igarama, izuzimajući Zimske Sandžačke igare,
2. da posjeduje ovlašćenje skupštine opštine o saglasnosti za organizovanje Sandžačkih igara, kao garanciju obezbeđenja sredstava i objekata potrebnih za organizovanje Sandžačkih igara,
3. kandidat za organizaciju završne priredbe, posebno treba da obezbijedi:
 - dovoljan broj objekata po svim sportskim granama,
 - opremu, pribor, rekvizite i ostalo za normalno i uspješno odvijanje programa Sandžačkih igara koji će propisati Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara,
 - ishranu i smještaj za takmičare-ke i ostale učesnike Igara.
 - Navedeni uslovi Konkursa odnose se i na Zimske Sandžačke igare, a konkurs za Zimske igre raspisuje se odvojeno.

Član 3.

Kandidatura o ponudi za organizovanje Sandžačkih igara podnosi se najmanje 15 dana prije odlučivanja o opštini domaćinu narednih Sandžačkih igara.

Član 4.

Na osnovu zahtjeva o kandidaturi za završnu priredbu Sandžačkih igara i uslove Konkursa, Izvršno operativni odbor će uvidom u sve zavisne okolnosti i uslovljenosti sačiniti potpunu analizu i predložiti Konferenciji organizatora završne priredbe završnih igara.

Član 5.

O imenovanju i proglašenju opštine domaćina- organizatora završne priredbe Sandžačkih igara, odlučuje Konferencija Sandžačkih igara javnim glasanjem.

Za opštinu domaćina, proglašava se ona koja je dobila najviše glasova.

Za svaku opštinu se glasa pojedinačno.



Izbor opštine domaćina vrši se uvijek za naredne tri godine unaprijed. Ovo se čini iz razloga, da se na ovaj način, budućim organizatorima završnih priredbi Sandžačkih igara ostavi što veći rok za uspješnije organizovanje finalnog dijela Sandžačkih igara.

Poslije ovakvog odlučivanja i završenog procesa u smislu ovog člana, ubuduće bi se uvijek odlučivalo samo o trećem po redu organizatoru završne priredbe Sandžačkih igara i unaprijed za treću godinu.

Član 7.

Završna priredba održava se svake godine u drugoj opštini.

Prednost u dodjeljivanju organizacije Igara daće se onoj opštini koja još nije bila organizator završne priredbe Sandžačkih igara, sa predhodnom saglasnošću republičkog Ministarstva prosvete i sporta, pod uslovom da ispunjava predviđene kriterijume člana 2. ovog Pravilnika. Odlukom Konferencije Sandžačkih igara, uz predhodno obavljanje konsultacija u Ministarstvu za omladinu i sport, jubilarni datumi Sandžačkih igara mogu se ustupiti pojedinim opštinama učesnicama Sandžačkih igara bez obzira na redoslijed učešća opština.



7. PRAVILNIK O RADU ORGANIZACIONOG ODBORA ZAVRŠNE SMOTRE SANDŽAČKIH IGARA

Član 1.

Organizacioni odbor završne priredbe Sandžačkih igara je predstavničko – delegatsko tijelo opštine domaćina Sandžačkih igara. Organizacioni odbor se formira na zajedničkoj sjednici predstavnika svih zainteresovanih društveno-političkih organizacija opštine domaćina Sandžačkih igara, odnosno na sjednici skupštine opštine. Mandat članova Organizacionog odbora traje do završetka priredbe Sandžačkih igara i sređivanja materijalno-finansijske i ostale dokumentacije.

Član 2.

Organizacioni odbor završne priredbe Sandžačkih igara radi na principu rada po komisijama i službama. Organizacioni odbor formira komisije prema potrebi i namjeni u cilju najboljeg i najefikasnijeg obavljanja priprema i organizovanja završne priredbe Sandžačkih igara.

Član 3.

Obavezne komisije koje mora imati Organizacioni odbor završne priredbe Sandžačkih igara su :

- komisija za smještaj i ishranu
- komisija za sportske objekte i borilišta,
- komisija za program Sandžačkih igara,
- komisija za zdravstvo,
- komisija za informisanje- propagandu i bilten Sandžačkih igara,
- komisija za materijalno – finansijsko poslovanje

Član 4.

Organizacioni odbor je obavezan da obezbijedi sve uslove za normalno, plansko, pravilno, zakonito i stručno odvijanje programa završne priredbe Sandžačkih igara i stavi ih na raspolaganje Izvršno operativnom odboru Sandžačkih igara.

Ukoliko Organizacioni odbor ne bude raspolagao uslovima Konkursa, Izvršno operativni odbor odnosno komisija, odrediće rok otkalanjana nedostataka i ukoliko opština domaćin i u tom vrijemenu ne ispunи uslove, Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara predložiće Konferenciju Sandžačkih igara da se Igre u toj opštini ne mogu održati.

Član 5.

Organizacioni odbor je dužan da najkasnije do kraja februara tekuće godine upozna Izvršno operativni odbor Sandžačkih igara o cijenama pansionskih usluga za sve učesnike Sandžačkih igara i planiranom kvalitetu ishrane za sve učesnike.

Član 6.

Za organizaciju Zimskih Sandžačkih igara domaćin imenuje Organizacioni odbor, koji radi po odredbama ovog Pravilnika.

Član 7.

Organizacioni odbor za svoj sveukupan rad odgovoran je prestavničkim organima koji su izvršili njegovo imenovanje.

Organizacioni odbor u toku pripreme i organizovanja završne priredbe Sandžačkih igara oba-



vještava Izvršno operativni odbor i Konferenciju Sandžačkih igara o svom radu na organizovanju Sandžačkih igara.

Član 8.

Organizacioni odbor radi po Poslovniku koji usvaja na svojoj prvoj sjednici.



8. PRAVILNIK O ŽRIJEBANJU EKIPA NA SANDŽAČKIM IGRAMA

Član 1.

Žrijebanje ekipa za takmičenje na završnoj smotri Sandžačkih igara održava se u opštini domaćin Igara najmaje dvadeset dana prije početka održavanja završne smotre Igara. Preporučuje se da se žrijebanje vrši na dan sjednice Konferencije opština Sandžačkih igara koja potvrđuje konačne prijave za završnu smotru Igara.

Član 2.

O mjestu, danu i vremenu održavanja žrijeba Izvršno operativni odbor i Organizacioni odbor završne smotre Sandžačkih igara obavještavaju pismeno sve opštine učesnice.
Žrijebanje je javno.

Član 3.

Žrijebom rukovodi komisija u sastavu: glavni rukovodilac takmičenja ili njegov zamjenik, vrhovni sudija završne smotre Sandžačkih igara i sekretar Rukovodstva takmičenja i programa Sandžačkih igara.

Član 4.

Žrijebanje se vrši za sportske grane: odbojka, košarka, rukomet, šah, stoni tenis i fudbal.

Član 5.

Žrijebanje u muškoj i ženskoj konkurenciji u odbojci, košarcu, rukometu i stonom tenisu vrši se putem formiranja kvalifikacionih grupa.

Broj kvalifikacionih, pa i finalnih grupa, te broj ekipa u njima diktira broj prijavljenih ekipa zadovoljavajući sljedeći princip:

1. Ukoliko je prijavljen minimum od 5 ekipa:

- svih pet ekipa igraju kao finalna grupa,
- broj utakmica je ukupno 10.

2. Ukoliko je prijavljeno 6 ekipa:

- u kvalifikacijama se formiraju 2 grupe po tri ekipe,
- finale se igra putem 3 utakmice za plasman 1-2, 3-4, 5-6 mjesto
- igra se ukupno u kvalifikacijama 6 utakmica, u finalu 3, a sveukupno 9.

3. Ukoliko je prijavljeno 7 ekipa:

- u kvalifikacijama se formira jedna grupa sa četiri a jedna sa tri ekipe,
- finale se igra putem 3 utakmice za plasman 1-2, 3-4, 5-6 mjesto, a četvoroplazirana ekipa iz kvalifikacione grupe automatski zauzima 7 mjesto
- broj utakmica 12+4=16

4. Ukoliko je prijavljeno 8 ekipa:

- u kvalifikacijama se formiraju dvije grupe po 4 ekipe,
- finale se igra putem 3 utakmice za plasman 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 mjesto
- broj utakmica 12+4=16

5. Ukoliko je prijavljeno 9 ekipa:

- u kvalifikacijama se formiraju 3 grupe po 3 ekipe,
- finale se odvija takođe putem 3 grupe po 3 ekipe,
- broj utakmica 9+9=18

**6. Ukoliko je prijavljeno 10 ekipa:**

- u kvalifikacijama se formiraju 2 grupe sa po 3 ekipe i 1 grupa sa po 4 ekipe,
- finale se igra putem 3 grupe sa 3 ekipe, dok četvoroplasirana ekipa iz kvalifikacione grupe sa 4 ekipe zauzima automatski 10 mjesto,
- broj utakmica $12+9=21$

7. Ukoliko je prijavljeno 11 ekipa:

- u kvalifikacijama se formiraju 2 grupe sa po 4 ekipe i 1 grupa sa 3 ekipe,
- u finalu se formiraju 3 grupe sa po 3 ekipe, a u borbi za 10 mjesto u direktnom susretu se sastaju četvoroplasirani iz kvalifikacionih grupa,
- broj utakmica $15+10=25$

8. Ukoliko je prijavljeno 12 ekipa:

- u kvalifikacijama se formiraju 3 grupe sa 4 ekipe,
- u finalu se formiraju 4 grupe sa 3 ekipe,
- broj utakmica $18+12=30$.

9. Ukoliko je prijavljeno 13 ekipa:

- u kvalifikacijama se formiraju 3 grupe sa 3 ekipe i jedna grupa sa 4 ekipe,
- u finalu se formiraju 4 grupe sa 3 ekipe, a četvoroplasirana ekipa iz kvalifikacione grupe automatski zauzima 13. mjesto,
- broj utakmica $15+12=27$

10. Ukoliko je prijavljeno 14 ekipa:

- u kvalifikacijama se formiraju 2 grupe sa 4 ekipe i 2 grupe sa 3 ekipe,
- u finalu se formiraju 4 grupe sa 3 ekipe, a za 13. mjesto se u direktnom susretu bore četvoroplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa,
- broj utakmica $18+13=31$

11. Ukoliko je prijavljeno 15 ekipa:

- u kvalifikacijama se formiraju 3 grupe sa 4 i 1 grupa sa 3 ekipe,
- u finalu se takođe formiraju 3 grupe sa 4 i 1 grupa sa 3 ekipe,
- broj utakmica $21+21=42$.

12. Ukoliko je prijavljen maksimalan broj od 16 ekipa:

- kvalifikacije se igraju putem 4 grupe sa po 4 ekipe,
- finale se takođe igra putem 4 grupe sa po 4 ekipe,
- broj utakmica $24+24=48$.

Kvalifikacione grupe se obilježavaju velikim početnim slovom abecede.

Svaka grupa ima nosioca grupe koji se u grupi žrijebaju prema plasmanu sa prethodnih Sandžačkih igara, a postavljuju uvijek na broj 1 u grupi, što omogućava da kod formiranja grupe sa 3 ili 5 ekipa u prvom kolu budu slobodni.

Žrijebanje ostalih ekipa se obavlja istovremeno čitanjem sa spiska prijavljenih i izvlačenjem cedulja sa oznakom A, B, C i D, a uvrštanje se vrši na slijedeći po redu slobodan broj u istoimenoj grupi. Ovakvim načinom se ujedno žrijeba i raspored igranja ekipa po kolima.

Član 6.

Žrijebanje u šahu za muške i ženske ekipe vrši se samo za I kolo i to izvlačenjem brojeva od 1 do zaključno sa brojem prijavljenih ekipa u šahu. Žrijebanje se vrši naizmjeničnim čitanjem sa spiska prijavljenih i izvlačenjem brojeva, te upisivanjem ekipa u spisak na izvučeni broj.

U prvom kolu se međusobno sastaju ekipe izvučene na broj 1 i 2, zatim 3 i 4 i tako dalje. U slučaju neparnog broja prijavljenih i žrijebanih ekipa, muška ekipa ižrijebana na posljednjem broju dobija u I kolu 3,5 poena, a ženska ekipa 1,5 poen. Prilikom žrijebanja u šahu za muške i ženske ekipe ne postavljaju se nosioci.

43. SANDŽAČKE IGRE



Član 7.

Za žrijebanje u fudbalu pravi se šema – kostur za 16 učesnika obilježena odozgo nadole brojevima od 1 do 16. Na broj 1 postavlja se kao nosilac pobjednik u fudbalu sa prethodnih Sandžačkih igara, na broj 16 drugoplasirana, na broj 9 trećeplasirana, a na broj 8 četvoroplusirana ekipa sa prethodnih Sandžačkih igara (ili po gornjem redoslijedu prijavljene, a najbolje plasirane ekipe sa prethodnih Sandžačkih igara) Ostale prijavljene ekipe se žrijebaju istovremenim čitanjem sa spiska i izvlačenjem preostalih brojeva, te uvrštenjem na određena mjesta. Ukoliko je prijavljeno manje od 16 ekipa u fudbalu ostavljaju se slobodni nosioci počev od broja 1, 16, 9, pa 8.

Član 8.

Komisija za žrijeb nakon svakog izvršenog žrijebanja po sportskim granama i konkurencijama čita prisutnima sastav grupe i raspored utakmica I kola.

Kompletan žrijeb sa rasporedom i satnicom igranja mora biti publikovan u prvom narednom Biltenu Sandžačkih igara i dostavljen svim opštinama učesnicama na sedam dana prije početka završne smotre Sandžačkih igara.



9. PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU NAJBOLJE EKIPE OPŠTINE U SPORTSKOM PONAŠANJU KROZ SANDŽAČKE IGRE

Član 1.

Darodavac pehara za najbolju ekipu – opštinu u sportskom ponašanju je Konferencija Sandžačkih igara.

Darodavac može biti i druga institucija u kom slučaju se za najbolje ekipe u fer plej-u proglašavaju jedna ili više ekipa ravnopravno.

Član 2.

Kriteriji za proglašenje najbolje ekipe u sportskom ponašanju su:

- dostavljanje na vrijeme prethodnih i konačnih prijava po opštim pravilima Sandžačkih igara,
- dostavljanje uredne dokumentacije koja se odnosi na lične karte i generalne spiskove,
- nastup u defileu u sportskoj opremi kao i broj takmičara na defileu iz kvote prijavljenih,
- primjerno ponašanje i moralni lik takmičara sa sljedećim elementima,
- ponašanje u prostorijama za smještaj i održavanje higijene,
- ponašanje na mjestu ishrane,
- ponašanje na sportskim terenima i
- ponašanje na javnim mjestima i za vrijeme kulturno-zabavnih priredbi,
- organizovanje kolektivnog života i ponašanje ekipa vezano za smještaj, ishranu i odlazak na sportske i kulturne priredbe.
- Izuzetni primjeri fer i sportskog ponašanja pojedinaca i ekipa,
- Organizovani nastup na završnoj svječanosti – proglašenju pobjednika Sandžačkih igara

Član 3.

Ne mogu konkurisati za najbolju ekipu u sportskom ponašanju ekipe koje naprave sljedeće propuste:

- podnošenje neopravdanih žalbi,
- davanje netačnih podataka o takmičarima,
- kod opravdanih intervencija organa bezbjednosti (MUP-a), radi ponašanja takmičara i članova rukovodstva ekipa, i
- radi prekida utakmica – mečeva zbog nesportskog ponašanja članova ekipa ili ekipa pojedinih opština

Član 4.

Žiri za proglašenje i dodjeljivanje pehara za najbolju ekipu u sportskom ponašanju Sandžačkih igara sačinjavaju predstavnik Konferencije Sandžačkih igara koja dodjeljuje pehar, delegat Konferencije Sandžačkih igara, predstavnik Organizacionog odbora, opštine domaćina, te dva novinara koji prate završnu priredbu Sandžačkih igara, a delegira ih Kolegij novinara iz Press centra.

43. SANDŽAČKE IGRE



Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Konferencije Sandžačkih igara, Konferencija Sandžačkih igara na sjednici od 6. jula 2006. godine donosi:

ODLUKU

O dodjeli pehara i medalja najboljim ekipama i pojedincima za postignute rezultate u pojedinim granama sporta na finalnom dijelu Sandžačkih igara

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se broj pehara i medalja koji se dodjeljuju najboljim ekipama i pojedincima za postignute rezultate u pojedinim granama sporta na finalnom dijelu Sandžačkih igara

Član 2.

Pehari za najbolje ekipe po sportskim granama dodjeljuju se: atletici (muška i ženska konkurenca posebno i ukupno), odbojci (muška i ženska konkurenca posebno), košarci (muška i ženska konkurenca posebno), rukometu (muška i ženska konkurenca posebno), streljaštvo (muška i ženska konkurenca posebno), šahu (muška i ženska konkurenca posebno), stonom tenisu (muška i ženska konkurenca posebno), planinarstvu (muška konkurenca posebno), fudbal (muška konkurenca posebno), bicikлизму (muška konkurenca posebno), karate (muška i ženska konkurenca posebno), sportski ribovol (muška konkurenca posebno), kajak (muška konkurenca posebno), beach volleyball (muška i ženska konkurenca posebno).

Član 3.

Pehare za sveukupnog pobjednika i ukupne pobjednike u muškoj i ženskoj konkurenciji obezbeđuje organizator Sandžačkih igara. Pehare za najbolje ekipe po sportskim granama, putem udruženih saveza, obezbeđuje Sportski savez čija je opština domaćin Igara.

Pehar za najbolju ekipu u sportskom ponašanju, za najboljeg takmičara i najkompletniju gostujuću opštinsku ekipu obezbeđuje organizator.

Član 4.

Medalje za najbolje ekipe – pojedince dodjeljuju se:

ATLETIKA

a) pojedinačno
Muških disciplina 12
Ženskih disciplina 10
Štafete 4X100 (muškarci i žene)

ODBOJKA

muška ekipa i trener
ženska ekipa i trener

KOŠARKA

muška ekipa i trener
ženska ekipa i trener

RUKOMET

muška ekipa i trener
ženska ekipa i trener

**STRELJAŠTVO**

- a) pojedinačno (muškarci i žene)
- b) ekipno (muškarci i žene)

ŠAH

muška ekipa i trener
ženska ekipa i trener

STONI TENIS

muška ekipa i trener
ženska ekipa i trener

PLANINARSTVO

muška ekipa i trener

FUDBAL

muška ekipa i trener

BICIKLIZAM

- a) pojedinačno
- b) ekipno

KARATE

muška ekipa i trener
ženska ekipa i trener

SPORTSKI RIBOLOV

- a) pojedinačno muškarci
- b) ekipno – muškarci i trener

KAJAK

- a) pojedinačno
- b) ekipno

BEACH VOLLYBALL

muška ekipa i trener
ženska ekipa i trener

UKUPNO ZLATNIH**UKUPNO SREBRNIH****UKUPNO BRONZANIH****Član 5.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Biltenu Organizacionog odbora Sandžačkih igara **Goražde 2006.** godine.



10. OPŠTA PRAVILA, OPŠTE I POSEBNE PROPOZICIJE SANDŽAČKIH IGARA

OPŠTA PRAVILA SANDŽAČKIH IGARA

Član 1.

Sandžačke igre obuhvataju opštine na teritoriju Sandžaka (Srbije i Crne Gore).

Na finalnom dijelu igara imaju pravo učešća i druge opštine van ovog područja, kao i ekipe iz inostranstva.

Član 2.

Opštine učesnice obavezno se prijavljuju na finalni dio Igara organizatoru – opštini domaćinu najmanje na jedan mjesec pred početak finalnog programa Igara.

U cilju uspješnog planiranja priprema smještaja, programa Igara, itd., svi učesnici su obvezni da, po zahtjevu opštine domaćina, dostave prethodnu prijavu učešća po granama sporta najkasnije do 20. aprila tekuće godine.

Član 3.

Opštine učesnice finala Sandžačkih igara mogu se takmičiti u muškoj i ženskoj kategoriji u jednoj ili više grana sporta sa jednom ekipom.

Član 4.

Takmičari koji predstavljaju ekipu opštine učesnice na Igrama moraju biti stalno nastanjeni u dotičnoj opštini. Redovni studenti i učenici srednjih škola mogu nastupati samo za onu opštinu gdje su stalno nastanjeni.

Član 5.

Takmičari na finalnom dijelu Igara moraju imati ličnu kartu sa fotografijom, koja predstavlja osnovni dokument identifikacije svakog takmičara.

Pored lične karte takmičari moraju imati i lični karton Sandžačkih igara , koji mora biti ovjeren od strane:

- nadležne zdravstvene službe opštine i
- Štaba Sandžačkih igara

Opštine učesnice Sandžačkih igara, dužne su sačiniti generalni spisak svih učesnica Igara, a koji mora biti ovjeren od prijavno odjavne službe sekretarijata unutrašnjih poslova dotične opštine.

U svaki lični karton unosi se broj sa generalnog spiska pod kojim je učesnik registrovan.

Za doslijednu primjenu ovog člana u svemu su odgovorna rukovodstva reprezentacije (štabovi) opština.

Član 6.

Rukovodstvo opštinske ekipe mora imati najmanje 3 člana od kojih je jedan delegat u Konferenciji Sandžačkih igara.

**Član 7.**

Takmičar u finalnom dijelu programa Igara u toku takmičenja može se takmičiti najviše u tri grane sporta.

Član 8.

Ekipa učesnica na finalnom dijelu Igara mora biti potpuno i jednobrazno kostimirana u sportskoj uniformi.

Svi takmičari moraju biti odjeveni u propisnu sportsku opremu prilikom takmičenja.

Član 9.

Rukovodstvo ekipa opština učesnica na Igrama dužno je voditi brigu o moralnom liku svojih takmičara i odgovorno je za disciplinu i ponašanje svakog svog člana.

Za disciplinske prekršaje, prema težini prekršaja, ekipa učesnica na Igrama može se kazniti oduzimanjem bodova u sveukupnom zbiru bodova, a za teže prekršaje i prestupe diskvalifikacijom ekipe u odnosnoj grani sporta ili cijele ekipe opštine učesnice.

Član 10.

Svaka ekipa učesnica u finalnom dijelu programa Igara obavezna je da, na defile opština učesnica izvede cjelokupnu ekipu u potpunom sastavu prema prijavljenom broju učesnika obučenu u potpuno jednobrazne sportske uniforme.

Za neučestvovanje u defileu odnosna ekipa će se kažnjavati, recipročno broju učesnika, oduzimanjem do 100 bodova iz sveukupnog zbiru bodova.

Član 11.

Pred početak takmičenja u svakoj grani sporta zastupljenoj u programu Igara vođa ekipe dužan je nadležnom delegatu za dotično takmičenje pružiti na uvid lične kartone svih takmičara koje prijavljuje na zapisnik.

Član 12.

Za netačno davanje podataka ili falsifikovanje lične takmičarske isprave kažnjavaju se ekipe i takmičari.

Ukoliko se utvrdi da je u ekipi neke opštine učestvovao takmičar čiji identitet nije u skladu odredbi člana 4.i 5. ovih Pravila, opštinska ekipa u toj sportskoj grani se diskvalificuje sa Igara i nema pravo na plasman, a opština se kažnjava oduzimanjem sto bodova iz ukupnog, odnosno sveukupnog plasmana.

Član 13.

Za svaki disciplinski prekršaj sudija i delegat podnose prijavu Komisiji za žalbe i disciplinske prekršaje, koja će prema disciplinskim pravilnicima odnosne grane sporta izreći kaznu.

Ako je takmičar isključen automatski se suspenduje i gubi pravo nastupa i u drugoj grani sporta do odluke Komisije za žalbe i disciplinske prekršaje.

Za svaki disciplinski prekršaj, sudija i delegat kao rukovodilac takmičenja te sportske grane dužni su od prekršitelja uzeti pismenu izjavu i istu uz svoje izjave dostaviti nadležnom organu na postupak.

43. SANDŽAČKE IGRE



Član 14.

Svaka ekipa ima pravo žalbe ako smatra da je oštećena zbog bitne povrede materijalnih pravila i ne pridržavanja ostalih dokumenata Igara i propozicija o takmičenju.

Žalba na povredu pravila na utakmici podnosi se na zapisniku o održanoj utakmici.

Član 15.

Žalba koja je uložena prvostepenoj komisiji obavezna je da se riješi u roku od dva sata po za-vršetku utakmice.

Neblagovremene žalbe će se odbijati.

Član 16.

Ukoliko oštećena ekipa nije zadovoljna odlukom prvostepenog organa ima pravo da u roku od dva sata od saopštěnja odluke, dostavi žalbu drugostepenom organu- Odboru Sandžačkih igara.

Član 17.

Uz svaku žalbu podnesenu prvostepenoj komisiji prilaže se kaucija od 30KM(15€), koja se vraća u slučaju povoljnog rješenja žalbe.

Član 18.

Izrečene kazne su konačne istekom prava na žalbu ili donošenje odluke drugostepenog organa, a izvršene su objavlјivanjem u Biltenu.

Član 19.

Ekipe opština učesnica Sandžačkih igara dužne su da osiguraju sve svoje takmičare od eventualnih nezgoda i povreda, a u sportskim granama biciklizam i karate, bez polise osiguranja takmičari ne mogu ni nastupiti.

Osiguranje se može izvršiti u svakoj opštini učesnici Sandžačkih igara.

Član 20.

Opšta pravila su rađena u duhu Ovog dogovora i Opštih i posebnih prepozicija za sve grane sporta zastupljene u Programu Igara.

Član 21.

Sve izmjene i dopune Opštih pravila, Opštih i posebnih propozicija za sve grane sporta, te načina bodovanja Igara vrši Konferencija Sandžačkih igara.



11. OPŠTE PROPOZICIJE SANDŽAČKIH IGARA

Član 1.

Takmičenja na Sandžačkim igarama održavaju se u muškoj i ženskoj konkurenciji u sljedećim granama sporta:

MUŠKARCI

1. atletika
2. odbojka
3. košarka
4. rukomet
5. streljaštvo
6. šah
7. stoni tenis
8. gimnastika
9. planinarstvo
10. karate
11. fudbal
12. biciklizam
13. sportski ribolov
14. plivanje
15. tenis
16. džudo

ŽENE

1. atletika
2. odbojka
3. košarka
4. rukomet
5. streljaštvo
6. šah
7. stoni tenis
8. gimnastika
9. planinarstvo
10. karate
11. plivanje
12. tenis

Član 2.

Takmičenje u ekipnoj konkurenciji može se održati samo u slučaju ako se u jednoj od predviđenih grana sporta prijavi najmanje 5 ekipa (opština).

Ako se prijavi manji broj ekipa od pet, takmičenje se neće održati, odnosno neće se bodovati za sveukupni plasman.

Prije početka takmičenja glavni rukovodilac izdaje saopštenje u kome navodi u kojim granama sporta će se takmičenje održati za sveukupni plasman.

Član 3.

Takmičenje u ekipnim sportovima (odbojka, košarka, rukomet i stoni tenis) odvija se po jednostrukom bod sistemu putem kvalifikacionim i finalnih grupa.

Koliko će kvalifikacionih grupa biti i koliko ekipa sačinjavaju grupu zavisi od broja prijavljenih ekipa, što je regulisano Pravilnikom o žrijebanju.

43. SANDŽAČKE IGRE



Svaka ekipa imaće nosioca grupe, a prema plasmanu sa predhodnih Sandžačkih igara. Grupe se formiraju žrijebom.

Datum žrijeba određuje opština domaćin i u tome upoznaje opštine učesnice.

Pobjednici kvalifikacionih grupa igraju za plasman od 1. do 3, 4. i 5. mjesta (zavisno od broja kvalifikacionih grupa), drugo plasirani razigravaju za plasman i za prvoplasirani, trećeplasirani za plasman i za drugoplasirani itd.

Takmičenje u šahu za muškarce i žene se igra po švajcarskom sistemu- jugoslovenska kružna varijanta.

Takmičenje u fudbalu odvija se po kup sistemu, a kosturaši – nosioci žrijeba se određuju prema plasmanu sa predhodnih Sandžačkih igara.

Član 4.

U sportskim granama odbojka, košarka, rukomet, stoni tenis i fudbal, maksimum ekipa koje mogu učestovati na završnoj priredbi Sandžačkih igara je 16.

Ključ za dobijanje 16 ekipa je sljedeći:

- 12 prijavljenih ekipa po plasmanu sa predhodnih Sandžačkih igara,
- opština domaćin ukoliko nije u kvoti predhodnih 12,
- preostala 3 ili 4 mesta upotpunjuje Ministarstvo za omladinu i sport od prijavljenih ekipa koje nisu u kvoti u predhodnih 12 ili 13. po principu iz svake republike po jedna opština (kod 4 slobodna mesta Srbija ima pravo na dva mesta), Ministarstvo za omladinu i sport u dogовору са zainteresovanim opštinama utvrđuju način uključivanja svojih opština. U ostalim sportskim granama mogu učestovati svi prijavljeni gradovi a za sveukupan plasman se boduje prvih 16.

Član 5.

Sistem takmičenja u svim predviđenim granama sporta reguliše se posebnim prepozicijama za svaku granu sporta.

Član 6.

Sve ekipe (opštine) pobjednice u ekipnoj konkurenciji u svim granama sporta u muškoj i ženskoj konkurenciji stiču naziv prvaka Sandžačkih igara za određenu godinu, a takmičari u pojedinačnim granama sporta stiču naziv pobjednika Sandžačkih igara za određenu godinu u određenoj disciplini.

Svi ekipni pobjednici u svim granama sporta dobijaju pehare, a sve ekipe za dobijena prva tri mesta dobijaju diplome.

Za plasman od 1 – 3 mesta u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji dodeljuju se medalje, i to:
za pojedinačni plasman u svim atletskim disciplinama,
za pojedinačni i ekipni plasman u streljaštvu, bicikлизmu, gimnastici i sportskom ribolovu,
za ekipni plasman u fudbalu, odbojci, košarci, rukometu, šahu, stonom tenisu, planinarstvu i karateu.

**Član 7.**

Bodovanje na Sandžačkim igarama za ekipni plasman, vrši se na slijedeći način:

ATLETIKA

Ekipa koja osvoji	I	mjesto dobija	204 bodova
Ekipa koja osvoji	II	mjesto dobija	180 bodova
Ekipa koja osvoji	III	mjesto dobija	158 bodova
Ekipa koja osvoji	IV	mjesto dobija	137 bodova
Ekipa koja osvoji	V	mjesto dobija	117 bodova
Ekipa koja osvoji	VI	mjesto dobija	99 bodova
Ekipa koja osvoji	VII	mjesto dobija	83 bodova
Ekipa koja osvoji	VIII	mjesto dobija	68 bodova
Ekipa koja osvoji	IX	mjesto dobija	54 bodova
Ekipa koja osvoji	X	mjesto dobija	42 bodova
Ekipa koja osvoji	XI	mjesto dobija	32 bodova
Ekipa koja osvoji	XII	mjesto dobija	23 bodova
Ekipa koja osvoji	XIII	mjesto dobija	5 bodova
Ekipa koja osvoji	XIV	mjesto dobija	9 bodova
Ekipa koja osvoji	XV	mjesto dobija	5 bodova
Ekipa koja osvoji	XVI	mjesto dobija	2 bodova

OSTALI SPORTOVI

Ekipa koja osvoji	I	mjesto dobija	136 bodova
Ekipa koja osvoji	II	mjesto dobija	120 bodova
Ekipa koja osvoji	III	mjesto dobija	105 bodova
Ekipa koja osvoji	IV	mjesto dobija	91 bodova
Ekipa koja osvoji	V	mjesto dobija	78 bodova
Ekipa koja osvoji	VI	mjesto dobija	66 bodova
Ekipa koja osvoji	VII	mjesto dobija	55 bodova
Ekipa koja osvoji	VIII	mjesto dobija	45 bodova
Ekipa koja osvoji	IX	mjesto dobija	36 bodova
Ekipa koja osvoji	X	mjesto dobija	28 bodova
Ekipa koja osvoji	XI	mjesto dobija	21 bodova
Ekipa koja osvoji	XII	mjesto dobija	15 bodova
Ekipa koja osvoji	XIII	mjesto dobija	10 bodova
Ekipa koja osvoji	XIV	mjesto dobija	6 bodova
Ekipa koja osvoji	XV	mjesto dobija	3 bodova
Ekipa koja osvoji	XVI	mjesto dobija	1 bodova

Ekipni pobjednici se utvrđuju:

- U svim granama sporta po posebnim propozicijama
- Ukupni pobjednik u muškoj i posebno u ženskoj konkurenciji postaje ona ekipa – opština koja u svim sportovima u toj kategoriji sakupi najviše bodova.
- Sveukupni pobjednik postaje ona ekipa (opština) koja u svim sportovima i kategorijama (muškarci i žene) sakupi najviše bodova.

U slučaju da dvije ili tri ekipe imaju isti broj bodova pobjednik je ona ekipa koja ima više osvojenih prvih mesta u ukupnom plasmanu.

43. SANDŽAČKE IGRE



Član 8.

Takmičenje u smučanju (zimske Sandžačke igre) održava se i boduje po posebnim propozicijama i pravilima SSJ-e. Takmičenjem u smučanju rukovodi poseban Organizacioni odbor koga imenuje opština domaćin zimskih Sandžačkih igara.
Rezultati u smučanju ne ulaze u bodovanje Sandžačkih igara.



12. POSEBNE PROPOZICIJE SANDŽAČKIH IGARA

ATLETIKA

Član 1.

Takmičenje u atletici održava se u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u sljedećim disciplinama:

MUŠKARCI

100 metara
200 metara
400 metara
800 metara
1 500 metara
3 000 metara
Skok u dalj
Skok uvis
Troskok
Bacanje kugle (7,257)
Bacanje kopla (800 g)
Bacanje diska (2 kg)
4X 100m

ŽENE

100 metara
200 metara
400 metara
800 metara
1 500 metara
3 000 metara
Skok u dalj
Skok uvis
Bacanje kugle (4 kg)
4 X 100m

Član 2.

Svaka ekipa u svim disciplinama može prijaviti samo po dva takmičara odnosno takmičarke, a oni se ujedno boduju za ekipni plasman .

Jedan takmičar-ka u toku jednog dana može nastupiti u dvije discipline, plus štafeta, izuzev takmičarki na 800 m i takmičara na 1 500 m i 3000m koji u toku jednog dana mogu nastupiti samo u tim disciplinama.

Član 3.

Takmičenja se odvijaju prema Pravilima Atletskog saveza BiH i odredbama ovih propozicija.

Član 4.

Svi takmičari u disciplinama bacanja, skoka u dalj i troskoka imaju pravo na po tri pokušaja u kvalifikacijama. Po 8 takmičara-ki iz kvalifikacija sa najboljim rezultatima imaju pravo na još tri pokušaja. Za konačan plasman (pojedinačni) uzimaju se i rezultati iz kvalifikacija.

Ukoliko se u disciplinama 800, 1 500 i 3000 m prijavi više od 12 atletičara-ki, takmičenje će se

43. SANDŽAČKE IGRE



održati i po grupama. Grupe se formiraju na osnovu postignutih rezultata (rezultati postignutu do održavanja Sandžačkih igara) koji moraju biti naznačeni u prijavi. Redoslijed se utvrđuje na osnovu postignutih rezultata u grupama.

Ako se u disciplinama 100, 200, 400 i 4X100 m prijavi više takmičara od broja staza održaće se kvalifikacije polufinale i finale. Grupe u kvalifikacijama određuju se na osnovu postignutih rezultata prije održavanja Sandžačkih igara (rezultati moraju biti u prijavi ekipe).

Početna visina u skoku u vis za muškarce iznosi 170 cm. Do visine 185. cm letvica se diže po 5 cm, a zatim 3 cm odnosno 2 cm. Kod žena početna visina iznosi 120 cm. Do visine 140 cm letvica se diže po 5 cm, a kasnije 3 odnosno 2 cm.

Član 5.

Takmičenja se održavaju prema satnici koju utvrđuje organizator, na osnovu rasporeda borilišta na stadionu gdje se održava takmičenje.

Prije izlaska na borilište atletičari-ke dužni su se prijaviti u prijemnu kancelariju, a izlazak na borilišta dozvoljen je za tehničke discipline 15 min, a za trčanje 10 min prije starta.

Svi takmičari obavezni su nositi startni broj prema startnoj listi.

Član 6.

Opštine učesnice Sandžačkih igara dužne su 30 dana prije početka Igara po disciplinama prijaviti broj takmičara-ki.

Definitivne prijave opštine učesnice dužne su dostaviti organizatoru najkasnije 5 dana prije održavanja Igara, a prijava treba da sadrži: prezime i ime atletičara-ke, godina rođenja, disciplina u kojoj učestvuje i najbolji postignuti rezultat do održavanja Sandžačkih igara.

Član 7.

Takmičenjem rukovodi Rukovodstvo takmičenja u atletici koje imenuje Organizacioni odbor Sandžačkih igara, a sačinjavaju ga : Rukovodilac Atletskog takmičenja, Sekretar atletskog takmičenja, tehnički rukovodilac, Vrhovna sudijska komisija u atletici i potreban broj sudijskog žirija.

Član 8.

Žalbe i prigovori na postignute rezultate, odnosno plasman dostavljaju se glavnom sudiji na dotične discipline. Ukoliko glavni sudija na disciplini ne prihvati prigovor, žalba se ulaže Vrhovnoj sudijskoj komisiji u atletici u roku od 30 min po završenoj disciplini i to uz kauciju od 30KM (15€), koja se u slučaju povoljnog rješenja žalbe vraća.

Član 9.

Bodovanje pojedinaca za ekipni plasman vrši se za sve discipline po sljedećem ključu:

I	mjesto dobija	12 bodova
II	mjesto dobija	11 bodova
III	mjesto dobija	10 bodova
IV	mjesto dobija	9 bodova
V	mjesto dobija	8 bodova
VI	mjesto dobija	7 bodova
VII	mjesto dobija	6 bodova
VIII	mjesto dobija	5 bodova
IX	mjesto dobija	4 bodova
X	mjesto dobija	3 bodova
XI	mjesto dobija	2 bodova
XII	mjesto dobija	1 bodova



Rezultati slabiji od normi propisanih u članu 1. se ne boduju ekipni plasman se utvrđuje u muškoj i ženskoj konkurenciji odvojeno.

Član 10.

Tri prvoplasirana takmičra-ke u svakoj disciplini dobijaju medalje.
Ekipni pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji dobijaju pehare, a tri prvoplasirane ekipe i diplome.

ODBOJKA

Član 1.

Takmičenje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Član 2.

Set (osim odlučujućeg trećeg seta) dobija ekipa koja je prva osvojila 25 poena sa razlikom od najmanje 2 poena. U slučaju izjednačenog rezultata 24:24 igra se nastavlja dok se ne postigne vođstvo od 2 poena. Sve utamice u muškoj i ženskoj konkurenciji igraju se u dva dobijena seta.

Član 3.

Utakmicu dobija ekipa koja je pobjednik u dva seta.

Član 4.

U slučaju neriješenog rezultata 1:1 odlučujući treći set igra se do 15 poena sa vođstvom od najmanje 2 poena.

Član 5.

Ukoliko ekipa odbije da igra utakmicu, posle poziva da to učini dodjeljuje joj se prekršaj i ekipa gubi utakmicu rezultatom 2:0 i 0:25 u svakom setu.

Član 6.

Takmičenje se odvija po jednostrukom bod sistemu putem kvalifikacionih i finalnih grupa, zavisno od broja grupa odrediće se nosioci grupa na osnovu plasmana sa prethodnih Sandžačkih igara.

Član 7.

Plasman ekipa u kvalifikacijskim i finalnim grupama određuje se na osnovu osvojenog broja bodova. U slučaju da dvije ili više ekipa osvoje isti broj bodova, plasman se određuje na osnovu količnika dobijenih i izgubljenih setova, odnosno poena.

Član 8.

Jednu ekipu sačinjavaju 12 igrača, koji se mogu uvesti u zapisnik, od kojih igru počinje 6. Ekipa koja ne bude imala najmanje 6 igrača neće moći početi utakmicu.

43. SANDŽAČKE IGRE



Član 9.

Takmičenjem rukovodi Takmičarska komisija od tri člana. Rukovodilac takmičenja za odbojku, njegov zamjenik i imenovani sudija za odbojku, najstariji po rangu.

Član 10.

U slučaju materijalne povrede Pravila oštećena ekipa može uložiti žalbu Komisiji za žalbe i disciplinske prestupe.

Žalba se mora javiti u zapisnik, a pismeno obrazloženje mora se dostaviti najkasnije do 1 sat posle odigrane utakmice, uz kauciju 30KM (15€). U slučaju da se žalba pozitivno riješi kaucija se vraća.

Nekompletne, neblagovremene žalbe i žalbe bez kaucije neće se razmatrati.

Član 11.

Sve utakmice se igraju u određeno vrijeme zakazanom Satnicom i rasporedom odigravanja utakmica.

Ekipa koja u tom vremenu ne izađe na teren čeka se 10 min. a ako i u tom vremenu ne izađe na teren utakmica se registruje parfor 2:0 (15:0; 15:0) u korist protivničke ekipe. Ekipa koja neopravданo izgubi utakmicu parforfe oduzima se takođe i negativan bod od ukupno osvojenih bodova u grupi.

Član 12.

Kompletno takmičenje se odvija u duhu postojećih pravila Odbojkaškog saveza BiH i za sve što nije predviđeno ovim propozicijama, važe pravila OSBiH.

KOŠARKA

Član 1.

Takmičenje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Član 2.

Svaka ekipa se sastoji od najviše 10 igrača od kojih je jedan kapiten. Na turnirima na kojima ekipe moraju da igraju više od 5 utakmica broj igrača svake ekipe se povećava na 12.

Član 3.

Obavezno se igra gumenim loptama, alternativa: kožnim loptama marke "Tigar".

Član 4.

Takmičenje se odvija po jednostrukom bod sistemu putem kvalifikacionih i finalnih grupa.

Član 5.

Plasman ekipe u kvalifikacionim i finalnim grupama određuje se na osnovu osvojenih bodova. U slučaju da dvije ekipe imaju isti broj bodova, o plasmanu odlučuje međusobni susret.

U slučaju da tri ili više ekipe imaju isti broj bodova o plasmanu odlučuje prvo bod razlika pa koš količnik međusobnih susreta onih ekipa koje imaju isti broj bodova, a ako je i ovaj isti, o plasmanu odlučuje ukupni koš količnik.

**Član 6.**

Sve utakmice igraju se u određeno vrijeme zakazano Satnicom i rasporedom odigravanja utakmica.

Ekipa koja u tom vremenu ne izađe na teren čeka se 10 minuta. Ako u tom vremenu ne izađe na teren utakmica se registruje sa 20:0 u korist ekipa koja je na terenu.

Ako ekipa iz neopravdanih razloga ne nastupi na dvije utakmice, gubi iste sa 20 : 0 i isključuje se iz daljeg takmičenja.

Član 7.

Ako ekipa svojevoljno napusti teren prije isteka vremena igre, kazniće se isključenjem iz takmičenja.

Član 8.

Ekipi koja neopravdano ne izgubi utakmicu sa 20:0 oduzima se jedan kazneni bod od ukupno osvojenih bodova u grupi.

Član 9.

Takmičenjem rukovodi takmičarska komisija od 3 člana i to: rukovodilac takmičenja u košarci, njegov zamjenik i imenovani sudija za košarku najstariji po rangu.

Član 10.

U slučaju povrede Pravila igre može se uložiti žalba Komisiji za žalbe i disciplinske prekršaje. Žalba se mora najaviti odmah, u zapisniku sa utakmice sa potpisom kapitena, a pismenno obrazoženje uz kauciju od 30KM (15€) treba dostaviti najkasnije jedan sat po završetku utakmice.

U slučaju da se žalba pozitivno riješi kaucija se vraća. Nekompletna žalba, bez kaucije, neće se uzimati u razmatranje.

Član 11.

Utakmice se igraju na osnovu propozicija Košarkaškog saveza BiH, s tim da se utakmice igraju 4 x 8 minuta čiste igre, sa odmorom poslije 2/4 od 5 minuta.

Ako je na kraju drugog poluvremena rezultat neriješen, igra se nastavak jednim produžetkom od tri minuta ili sa toliko produžetaka od po tri minuta koliko je potrebno da se dobije pobjednik.

Član 12.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe Pravila o igri i Propozicije o takmičenju Košarkaškog saveza BiH.



RUKOMET

Član 1.

Takmičenje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Član 2.

Sve utakmice u muškoj i ženskoj konkurenciji igraju se dva puta po 25 minuta, sa 5 minuta odmora na poluvremenu.

Član 3.

Takmičenje u rukometu odvija se po jednostrukom bod sistemu putem kvalifikacionih i finalnih grupa.

Zavisno od broja ekipa odrediće se i nosioci grupa. Ekipe nosioci grupa odrediće se na osnovu plasmana sa predhodnih Sandžačkih igara.

Plasman ekipa u kvalifikacionim i finalnim grupama određuje se na osnovu osvojenog broja bodova.

U slučaju da dvije equipe imaju isti broj bodova, o plasmanu odlučuje međusobni susret. U slučaju da tri ili više ekipa imaju isti broj bodova o plasmanu odlučuje prvo bod razlika pa gol razlika međusobnih susreta onih ekipa koje imaju isti broj bodova, a ako je i ovaj isti, o plasmanu odlučuje ukupna gol razlika.

Član 4.

Jednu ekipu sačinjavaju 12 igrača, koji se mogu prijaviti u zapisnik od kojih igru počinje 7, i to 6 igrača i golman.

Član 5.

Takmičenjem rukovodi Takmičarska komisija od tri člana, i to :rukovodilac takmičenja za rukomet, njegov zamjenik i imenovani sudija za rukomet, najstariji po rangu.

Član 6.

U slučaju materijalne povrede Pravila igre oštećena ekipa može uložiti žalbu Komisiji za žalbe i disciplinske prekršaje.

Žalba se mora odmah najaviti u zapisnik i pismeno obrazloženje i kaucija od 30KM (15€) dostavlja se najkasnije jedan sat poslije odigrane utakmice. U slučaju da se žalba pozitivno riješi, kaucija se vraća.

Nekompletne žalbe bez kaucije se neće razmatrati.

Član 7.

Sve utakmice igraju se u određeno vrijeme zakazano Satnicom i rasporedom odigravanja utakmica.

Ekipa koja u tom vremenu ne izađe na teren čeka se 10 minuta.A ako u tom vremenu ne izađe na teren utakmica se registruje parforfe 10:0 u korist ekipе koja je na terenu.

Ekipi koja neopravdano izgubi utakmicu perforfe oduzima se 1 negativan bod od ukupno osvojenih bodova u grupi.

**Član 8.**

Kompletno takmičenje se odvija u duhu postojećih pravila Rukometnog saveza BiH i za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama primenjuju se Pravila Rukometnog saveza BiH.

STRELJAŠTVO**Član 1.**

Takmičenje je ekipno i pojedinačno, a održava se u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Član 2.

Takmičenje se održava u jednoj streljačkoj disciplini i to: gađanje vazdušnom puškom serijske izrade.

Član 3.

Takmičenje se održava sa vazdušnom puškom.

Pojedinačni i ekipni plasman se računa posebno za žene posebno za muškarce.

Član 4.**Vazdušna puška**

U gađanju vazdušnom puškom i mušku i žensku ekipu sačinjavaju po 3 člana. Gađa se iz stojećeg stava bez naslona, sa udaljenosti od 10 metara, sa 20 kuglica za takmičenje i neograničenim brojem probnih. Meta je dimenzija 8,3x8,3 cm. Izbor dijablo kuglica je slobodan.

Vrijeme gađanja ukupno sa probom je 45 minuta.

Član 5.

Takmičenjem rukovodi žiri od 3 člana i to: Rukovodilac takmičenja, glavni sudija za pregled meta i glavni sudija na vatrenoj liniji. Član žirija ne može biti iz redova takmičara.

Član 6.

U slučaju povrede pravila može se uložiti žalba Komisiji za žalbe i disciplinske prekršaje. Žalba se mora odmah najaviti, po saznanju za povredu Pravila, a pismeno obrazloženje i kauciju od 30KM (15€) dostaviti najkasnije 1 sat po najavi. U slučaju da se žalba pozitivno riješi, kaucija se vraća.

Nekompletne žalbe bez kaucije se neće razmatrati.

Član 7.

Sudi se po Pravilniku takmičenja Streljačkog saveza BiH.

43. SANDŽAČKE IGRE



ŠAH

Član 1.

Takmičenjem rukovodi Turnirski odbor od 3 člana i to: rukovodilac takmičenja za šah, njegov zamjenik i predstavnik šahovskog saveza jedne od republika.

Član 2.

Takmičenje se odigrava samo u ekipnoj konkurenciji.

Muškarci

Član 3.

Ekipu seniora sačinjavaju 6 igrača i najviše dvije rezerve. Ekipa može započeti meč sa najmanje 3 igrača.

U slučaju da na početku kola nema najmanje 3 takmičara, ekipa gubi meč sa rezultatom 0:3,5.

Član 4.

Svaka ekipa mora imati kapitena ekipe. Kapiten ekipe je dužan da 30 minuta prije početka kola predstavi svoje ekipe sa eventualnim izmjenama – rezervama. Rezerve mogu nastupiti jedino na šestoj, odnosno petoj ploči.

Ukoliko kapiten ekipe ne predstavi sastav ekipe do navedenog vremena smatra se da ekipa nastupa u osnovnom sastavu.

Igrači u ekipi moraju biti poređani prema titulama i kategorijama po pripadajućoj klasifikaciji.

Član 5.

Takmičenje se igra po švajcarskom sistemu – 7 kola.

Član 6.

Tempo igre je 60 minuta za cijelu partiju za svakog igrača, tj. cijela partija traje dva sata.

Član 7.

Igra se na pad zastavice i veže pravila brzopoteznog takmičenja.

Član 8.

Upotreba šahovskog sata je obavezna.

Član 9.

Plasman ekipa određuje se prema osvojenom broju poena. U slučaju da dvije ili više ekipa imaju isti broj poena, plasman se određuje prvo po BUHOLC- koeficijentima, a ako je i on jednak, odlučuje veći broj meč bodova i na kraju žrijeb.

**Član 10.**

U slučaju spora u toku partije, odluku donosi sudija takmičenja i po njoj se mora postupiti. Na odluku sudiće kapiten ekipe koja se smatra oštećenom mora podnijeti žalbu Turnirskom odboru u pismenoj formi, najkasnije 15 minuta po isteku kola u kome je došlo do spora. Uz žalbu prilaže kauciju od 30KM (15€). U slučaju pozitivnog rješenja žalbe, kaucija se vraća. Žalba i kaucija se predaju preko sudiće turnira.

Član 11.

Turnirski odbor, uz konsultaciju Komisije za žalbe i disciplinske prekršaje, je dužan da žalbu riješi najkasnije na sat vremena prije početka sljedećeg kola. Odluka Turnirskog odbora je konačna.

Član 12.

Takmičenje se odvija prema propozicijama Šahovskog saveza BIH.

Žene**Član 13.**

Ekipu seniorki sačinjavaju dvije igračice i najviše jedna rezerva. Ekipa mora započeti meč sa najmanje jednom takmičarkom.

U slučaju da neka ekipa ne dođe na meč, ekipa koja je došla dobija meč sa najvećim rezultatom koji je postignut u toku takmičenja.

Član 14.

Svaka ekipa mora imati kapitena ekipe. Kapiten ekipe je dužan da 30 minuta prije početka kola predstavi svoje ekipe sa eventualnim izmjenama – rezervom. Rezervna igračica može nastupiti samo na drugoj ploči. Ukoliko kapiten ekipe ne predstavi ekipe do navedenog vremena smatra se da ekipa nastupa u osnovnom sastavu.

Član 15.

Takmičenje se igra po švajcarskom sistemu – 7 kola.

Član 16.

Tempo igre je 60 minuta za cijelu partiju za svakog igrača tj. cijela partija traje dva sata.

Član 17.

Igra se na pad zastavice i veže pravila brzopoteznog turnira. Pisanje partija nije obavezno.

Član 18.

Upotreba šahovskih satova je obavezna.

Član 19.

Plasman ekipe određuje se prema osvojenom broju poena.

U slučaju da dvije i više ekipe imaju isti broj poena, plasman se određuje prvo po BUHOLC-koeficijentima, a ako je i on jednak, odlučuje veći broj meč bodova, a zatim međusobni susret, po soneborn-sistemu izračunat prema meč bodovima i na kraju žrijeb.

43. SANDŽAČKE IGRE



Član 20.

U slučaju spora u toku partije odluku donosi sudija takmičenja i po njoj se mora postupiti. Na odluku sudiće kapiten ekipe koja se smatra oštećenom mora podneti žalbu Turnirskom odboru u pismenoj formi, najkasnije 15 minuta po isteku kola u kome je došlo do spora. Uz žalbu prilaže kauciju od 30KM (15€). U slučaju pozitivnog rješenja žalbe, kaucija se vraća. Žalba i kaucija se predaju preko sudiće turnira.

Član 21.

Turnirski odbor, uz konsultaciju Komisije za žalbe i disciplinske prekršaje, je dužan da žalbu riješi najkasnije na sat vremena prije početka sljedećeg kola. Odluka Turnirskog odbora je konačna.

Član 22.

Takmičenje se odvija prema propozicijama Šahovskog saveza BIH.

STONI TENIS

Član 1.

Takmičenje se održava u ekipnoj muškoj i ženskoj konkurenciji.

Član 2.

Pravo nastupa regulisano je opštim propozicijama Sandžačkih igara.

Član 3.

Takmičenje se odvija po jednostrukom bod sistemu putem kvalifikacionih i finalnih grupa.

Član 4.

Ukoliko dvije ili više ekipa imaju isti broj osvojenih bodova, kako po završetku borbi u kvalifikacionim grupama tako i u finalnim grupama, plasman se određuje na osnovu međusobnih susreta ekipa koje imaju isti broj bodova.

Za određivanje plasmana na osnovu količnika međusobnih susreta ekipa koje imaju isti broj bodova, prvo odlučuje broj bodova osvojenih u međusobnim susretima, ukoliko je on jednak onda odlučuje međusobna partija razlika, ukoliko je i ona jednaka odlučuje međusobna set razlika, ukoliko je i ona jednaka odlučuje međusobna poen razlika, a ukoliko je i ona jednaka plasman se određuje žrijebom.

Član 5.

Takmičenje u muškoj konkurenciji održava se po Swaithling cup sistemu. Za ekipu u jednom susretu nastupaju po 3 igrača. Igra se do 5 pobjeda.

Takmičenje u ženskoj konkurenciji održava se po Marcel Corbillon cup sistemu.

Za ekipu u jednom susretu nastupaju 2 do 4 igračice. Igra se do 3 pobjede. Sve pojedinačne partije moraju igrati iste igračice (dvije) a u igri parova mogu nastupiti igračice koje igraju u pojedinačnim partijama ili jedna ili dvije nove igračice.

Sve pojedinačne partije i partije parova igraju se u dva dobijena seta do četiri dobijene partije. Na takmičenju za svaku ekipu može nastupiti najviše 5 igračica, odnosno 4 igračice.



Član 6.

Takmičenjem rukovodi takmičarska komisija od 3 člana i to: rukovodilac takmičenja za stoni tenis, njegov zamjenik i imenovani sudija za stoni tenis najstariji po rangu.

Član 7.

Svaka ekipa ima pravo žalbe. Žalba se podnosi i rješava po postupku kako je regulisano u prepozicijama ostalih ekipnih disciplina na Sandžačkim igrama.

Član 8.

Igrači moraju nastupiti sportski obučeni. U dresovima svijetle i bijele boje igrači ne mogu nastupiti.

Član 9.

Takmičenje se odvija vremenom predviđenim Satnicom takmičenja i rasporedom odigravanja mečeva.

Ekipa može nastupiti na meču u vremenu predviđenim satnicom samo ako je kompletna, odnosno ako su prije početka susreta prisutni svi članovi obje ekipe koje nastupaju u pojedinačnim partijama.

Ukoliko na početku susreta, a po isteku 10 minuta predviđenih za čekanje ekipa u nekoj ekipi nedostaje jedan ili više igrača ta ekipa gubi susret bez borbe, bez obzira da li taj igrač treba da igra u prvoj ili u jednoj od narednih partija.

Ako ekipa u jednom susretu nastupi kompletna pa se u toku neke partije jedan igrač povrijedi tako da ne može nastaviti da igra, ekipa može da nastavi odigravanjem susreta i bez tog igrača, stim što će njegove partije kada na njih dođe red, predavati bez borbe.

Ukoliko takva ekipa nema rezervnog igrača, Takmičarska komisija iz člana 6. ovih Propozicija može da dozvoli da ta ekipa i u narednim susretima nastavi da igra nekompletna, pod uslovima navedenim u stavu 3 ovog člana.

Član 10.

Ekipa koja ne dođe na vrijeme zakazano Satnicom takmičenja na odigravanje meča, čeka se 10 minuta, a ukoliko ni tada ne dođe gubi susrete rezultatom 5:0 odnosno 3:0 i oduzima joj se jedan negativan bod od bodova koje je osvojila u grupi.

PLANINARSTVO

ZADATAK I CILJ

Planinarsko orijentaciono takmičenje (udaljem tekstu takmičenje), predstavlja smotru dostignuća planinarskih organizacija i pojedinaca iz oblasti orijentacije, čitanja karata i kretanja u planini.

Cilj takmičenja je da pojedinac i ekipa provjeravaju i podižu nova znanja iz oblasti kretanja u planini pomoći karte kao i formiranja korisnih psihofizičkih osobina: drugarstvo, kolektivnost, snalažljivost itd.



KATEGORIJA I PRAVO UČEŠĆA

Takmičenje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji. Takmičenje je ekipno. Ekipa broji tri člana.

Pravo učešća imaju članovi planinarskih organizacija i izviđači koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da su članovi planinarske odnosno izviđačke organizacije.

ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

Dužina staze je 10-13 km za muškarce, odnosno 8-10 km za žene.

Vrijeme trajanja takmičenja je 3-4 sata.

Uspon na stazi do 600 m.

Broj kontrolnih tačaka 5-7.

Brzinska etapa 20-30 min.

Takmičari moraju prema vlastitim iskustvima imati ličnu opremu i hranu za dva dana. Svaki član mora imati kišnu kabanicu ili šatursko krilo, baterijsku lampu i ranac.

Ekipa mora imati pribor za rješavanje zadataka (busolu, uglomjer, lenjir) zatim sat, šibicu, priručnu apoteku koja sadrži dva zavoja, dezifenziono sredstvo, prašak za ogrebotine i lijek protiv bolova.

Organizator osigurava sekciju terena 1:50 000, na kome se održavaju takmičenja.

Postavljanje staze i određivanje takmičarske komisije vrši organizator.

Zadatak ekipe je da KT na stazi pređe od starta do cilja KT i to: redoslijedom kako je navedeno u zadatku i predviđenom vremenu.

Na startu ekipe dobijaju jednoobrazno kontrolne kartone.

KT su zadane presjekom 2-3 azimuta i dužinom i pravouglim koordinatama.

Za razradu zadataka prije starta daje se ukupno 10 min što je uračunato u vrijeme za prvu etapu.

Redoslijed starta se određuje žrijebom prije takmičenja.

Razmak između prvog i posljednjeg člana ekipe ne smije biti veći od 15 min, a vrijeme dolaska na Kt ili cilj između dvije minute okružuje se na gornji minut.

Zabranjeno je dovikivanje unutar ekipe i sporazumijevanje između ekipa.

KT mogu biti zaposjednute ili nezaposjednute.

Ukoliko su zaposjednute moraju imati dva kontrolora.

Ukoliko na jednu KT dođe istovremeno više ekipa kontrolor ih pušta u istom razmaku kao i na startu.

Ekipe napuštaju KT istim rasporedom kojim su došli.

Odmor na KT nije obavezan a može se dati 5 min.

Nakon brzinske etape obavezan je odmor od 10 min.

Brzinska etapa mora biti na sredini staze i ne smije biti na uzbrdici.

Između dvije KT ekipa je dužna kretati se po azimutu u pravoj ili izlomljenoj liniji koja nije duža od 600 m.

Način kretanja mora biti objašnjen u zadatku.

Vrijeme povlačenja KT i cilja mora biti u zadatku naznačenom.

Satovi svih kontrolora moraju biti usklađeni prema satu komisije na startu.



NAČIN BODOVANJA

Pobjeduje ona ekipa koja u takmičenju ima najmanje kaznenih bodova.

Kaznene bodove ekipa dobija:

- ukoliko stigne na KT poslije određenog vremena u pojedinoj etapi,
- za svaki minut zakašnjenja dobija se po jedan kazneni bod,
- na brzinskoj etapi za svaki minut ekipa dobije po dva kaznena boda,
- za skretanje sa azimuta za svakih 5 stepeni po dva kaznena boda,
- kazneni bodovi se zbrajaju.

Ekipe se diskvalifikuju ukoliko:

- se ne pridržavaju propozicija,
- stignu na cilj 4 sata nakon predviđenog vremena,
- ukoliko se koriste nekim prevoznim sredstvom,
- ukoliko dva ili više ekipa rješavaju zajednički zadatak,
- ukoliko na grub i nedozvoljen način prekrše planinarsku disciplinu.

Za pobjednika takmičenja proglašava se ona ekipa koja riješi zadatak, pronađe najviše KT i dobije najmanje kaznenih bodova.

Ekipe koje ne pronađu jednu ili više KT svrstavaju se u redoslijedu iza ekipe sa većim brojem pronađenih KT.

RUKOVOĐENJE TAKMIČENJEM I PRAVO NA ŽALBU

Takmičenjem rukovodi Takmičarska komisija od tri člana i to: rukovodilac takmičenja za planinarstvo, njegov zamjenik i imenovani sudija za planinarstvo, najstariji po rangu.

U slučaju povrede Pravila može se uložiti žalba Komisiji za žalbe i disciplinske prekršaje.

Žalba se mora najaviti odmah, po saznanju za povredu Pravila, a posebno obrazloženje i kaucija od 30KM (15€) dostavlja se najkasnije jedan sat po najavi žalbe. U slučaju da se žalba riješi pozitivno kaucija se vraća.

Nekompletne žalbe i bez kaucije neće se razmatrati.

FUDBAL

Član 1.

Takmičenje se održava u muškoj konkurenciji.

Član 2.

Utakmice će se igrati po kup sistemu.

Član 3.

Svaku ekipu sačinjavaju najviše 16 igrača. Utakmicu igra 11 igrača od kojih je jedan vratar. Tokom utakmice može se izvršiti 5 izmjena igrača.

Igrači koji su u toku igre bili zamjenjeni ne mogu se vraćati u igru.

43. SANDŽAČKE IGRE



Član 4.

U slučaju da se utakmica završi neriješenim rezultatom, odmah se izvode jedanaesterci. Svaka ekipa izvodi 5 jedanaesteraca.

Jedanaesterci se izvode naizmjениčno.

Pobjednik je ekipa koja postigne veći broj pogodaka.

Ako obje ekipe imaju jednak broj pogodaka ili nemaju nijedan, nastaviće se izvođenje još po jednog jedanaestercu, sve do konačnog pobjednika.

Svaki jedanaesterac izvodi drugi igrač i tek kad svi igrači, uključujući i vratara, izvedu po jedan jedanaesterac, igrač koji je već izvodio može izvesti drugi jedanaesterac.

Član 5.

Takmičenjem rukovodi Takmičarska komisija od tri člana i to: rukovodilac takmičenja za fudbal, njegov zamjenik i imennovani fudbalski sudija, najstariji po rangu.

Član 6.

U slučaju materijalne povrede Pravila igre oštećena ekipa može uložiti žalbu Komisiji za žalbe i disciplinske prekršaje.

Žalba se mora najaviti odmah u zapisniku o odigranoj utakmici, a pismeno obrazloženje dostaviti najkasnije jedan sat nakon održane utakmice sa kaucijom od 30KM (15€).

Neblagovremeno najavljeni neobrazložene žalbe, kao i žalbe bez kaucije neće se uzeti u postupak.

Član 7.

Utakmice se igraju na terenu i u vrijeme određeno rasporedom odigravanja utakmica.

Ako u toku od 10 minuta od vremena određenog za početak utakmice, ne nastupi jedna ekipa sa potrebnim brojem igrača, Takmičarska komisija registrovat će utakmicu sa 3:0 (per-forfe) u korist protivničke ekipе.

Član 8.

Takmičenje se odvija po Pravilniku FIFA-e i UEFA-a.

BICIKLIZAM

Član 1.

Takmičenje je ekipno i pojedinačno.

Član 2.

Svi takmičari moraju imati ispravne bicikle sa dvije ispravne kočnice. Učesnici ovog takmičenja mogu voziti isključivo trkačke bicikle.

Član 3.

Takmičaru koji nema haubu na glavi neće se dozvoliti nastup na trci.

Član 4.

Stratni cilj trke određuje takmičarska komisija Sandžačkih igara.



Kompletna trasa trke vozi se asfaltnom trakom dužine od 60-80 km.

Član 5.

Ekipa je sastavljena od četiri takmičara, od kojih se za ekipu boduju 3 takmičara.

Član 6.

O pojedinačnom plasmanu odlučuje postignuto vrijeme i redoslijed na cilju.

Ekipnim pobjednikom proglašiće se ona ekipa sa najbolje postignutim vremenom, najbolje plasirana tri takmičara, a ukoliko dvije ili više ekipa imaju isto vrijeme – odlučuje redoslijed na cilju.

Član 7.

Ekipa koja nije kompletna (koja nema najmanje 3 takmičara) neće se bodovati za ekipni plasman, već svako za pojedinačni.

Član 8.

U toku trke, takmičar nema pravo da prima pomoć sa strane, osim mehaničarski i ljekarsku.

Član 9.

Ukoliko takmičar na dati start ne krene sa starta sa ostalim takmičarima, vrijeme mu teče.

Svi takmičari prije starta dužni su potpisati se u startnu listu, najkasnije 15 min. prije starta i time utvrditi da su upoznati sa stazom takmičenja i Propozicijama.

Član 10.

Prije trke vođa ekipe dostavlja sudiji za biciklizam na uvid lčne karte takmičara. Takmičar koji nema ličnu kartu ili ma koji drugi dokument sa slikom da bi potvrdio identitet, nema pravo nastupa.

Član 11.

Prije trke, vođa ekipe obavezan je da dostavi sudiji polise osiguranja, kod osiguravajućeg zavoda i zdravstvenu legitimaciju takmičara ovjerenu u mjesecu junu tekuće godine, u kojoj se održavaju Igre.

Takmičar koji nije osiguran kod osiguravajućeg zavoda, i nije ljekarski pregledan, nema pravo nastupa.

Član 12.

Svi takmičari nastupaju na svoju sopstvenu odgovornost i organizator ne snosi nikakvu odgovornost, za djela učesnika počinjena prema sebi ili trećim licima i to prije, za vrijeme i poslije trke.

Član 13.

Sudi se po Tehničkom pravilniku Biciklističkog saveza BiH



43. SANDŽAČKE IGRE

U slučaju povrede Pravila može se uložiti žalba Komisiji za žalbe i disciplinske prekršaje. Žalba se mora najaviti odmah a posebno obrazloženje i kauciju od 30KM (15€) dostaviti jedan sat po objavljivanju rezultata. U slučaju da se žalba pozitivno riješi kaucija se vraća. Nekompletne žalbe i bez kaucije neće se razmatrati.

Član 14.

Takmičenjem rukovodi Takmičarska komisija tri člana i to: Glavni rukovodilac Igara ili njegov zamjenik, rukovodilac za biciklizam i imenovani sudija za biciklizam, najstariji po rangu.

KARATE

Član 1.

Takmičenje je ekipno i pojedinačno u katama i borbama u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Član 2.

U katama su zastupljene slijedeće discipline:

- ekipno u muškoj i ženskoj konkurenciji sa po tri takmičara i jednom rezervom,
- pojedinačno u muškoj i ženskoj konkurenciji sa po dva takmičara,
Takmičari biraju katu po slobodnom izboru. Kata se može ponoviti samo u repasažu.
U ekipnom dijelu u finalu obavezno se radi bunkai.
Najmlađi uzrast je 13. godina u ženskoj i 14 godina u muškoj konkurenciji.

Član 3.

U borbama su zastupljene slijedeće discipline :

- ekipno u muškoj i ženskoj konkurenciji se odvija u absolutnoj kategoriji. Ekipu čine tri takmičara i jedna rezerva.
- Pojedinačno absolutna kategorija u muškoj i ženskoj konkurenciji po dva takmičara,
- Težinske kategorije u muškoj konkurenciji: -68 kg, - 78 kg, +78 po jedan takmičar.
- Težinske kategorije u ženskoj konkurenciji: - 53, -60 + 60 po jedan takmičar.

Član 4.

Takmičari u borbama moraju imati najmanje 18 godina, a takmičarke u katama najmanje 15 godina u tekućoj godini.

Član 5.

Takmičenje u borbama odvija se po repasaž sistemu. Borba traje 2 min do 3 cijela poena, a može se završiti neriješeno.

Takmičenje u katama sastoји se od eliminacija i finalnog dijela. Finalisti se dobijaju izvođenjem jedne kate po slobodnom izboru. U finalni dio ulaze 4 ekipe iz eliminacija. Kata iz eliminacija ne može se izvoditi u finalnom dijelu.

Član 6.

Ostale odredbe takmičenja su u skladu sa Takmičarskim pravilnikom Karate saveza BiH.



SPORTSKI RIBOLOV

Član 1.

Sportski ribolov se organizuje u disciplini "lov na rive udicom na plovak".

Član 2.

Takmičenje u disciplini "lov na rive udicom na plovak", održava se u kategoriji za muškarce u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji.

Član 3.

Ekipu sačinjavaju tri takmičara. Ekipa može nastupiti sa najmanje dva člana.

Član 4.

Takmičenje traje tri sata. Vrijeme se može i ograničiti, ali ne može da bude kraće od 90 minuta.

Član 5.

Takmičari mogu nastupiti u sportskoj opremi koja mora biti jednoobrazna za cijelu ekipu.

Član 6.

Takmičenjem rukovodi vrhovni sudija, zamjenik vrhovnog sudije i sekretar suđenja, koga određuje organizator takmičenja. Vrhovni sudija mora da bude najmanje treće kategorije – republički sudija.

Član 7.

Takmičenje se može organizovati na rijekama, kanalima sa umjerenim tokom vode i stajaćim vodama.

Član 8.

Takmičenje u sportskom ribolovu organizuje se po ovim propozicijama, Pravilnika o sportsko-ribolovnim takmičenjima u BiH. (međunarodna pravila CIPS-a).

43. SANDŽAČKE IGRE



KAJAK

Član 1.

Takmičenje se odvija u muškoj konkurenciji.

Član 2.

Takmičenje se održava po propozicijama Kajakaškog saveza BiH.

BEACH VOLLYBALL

Član 1.

Takmičenje se odvija u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Član 2.

Takmičenje se održava po propozicijama Odbojkaškog saveza BiH



B I L T E N

Glasilo 43. Sandžačkih igara "Goražde 2006"

Glavni i odgovorni urednik:
Anka Ćurovac

Tekstove priprema:
Anka Ćurovac u saradnji sa članovima Press centra Igara

Idejno rješenje korica i DTP:
Orhan Hadžipirić

Fotografije:
Enver Pršeš "Foto Pršeš"

Izdavač:
Organizacioni Odbor 43. Sandžačkih igara

Štampa:
"Grafomerx" Goražde

Tiraž:
200 primjeraka